

CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 6 - 0014273 / 002

PIB: 03316505

U Podgorici, dana 26.10.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene dijela stranog društva MS INVEST INC., BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA, broj 302603 podnijetoj dana 22.10.2020. u 09:05:54, preko

Ime i prezime: NATALIA GERASIMOVA

donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat MS INVEST INC., BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA - registarski broj **6 - 0014273**, PIB **03316505**, i to:

**Lice ovlašćeno za zastupanje dijela stranog društva:**

Briše se: IVAN SMOLOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: SERGEI MALKOV

Ovlaštenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

**Direktor dijela stranog društva:**

Briše se: SERGEI MALKOV

Registruje se - upisuje se: IVAN SMOLOVIĆ

Ovlaštenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa osnivačem matičnog društva)

## Obrazloženje


Podnosilac je dana 22.10.2020 u 09:05:54 podnio prijavu za registraciju promjene dijela stranog društva .

*Preuzela sam bez primare Natelje G*  
03.11.2020

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik II  
  
Zdravko Gutović

**Pravna pouka:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

*Zeleno*

Crna Gora  
**PORESKA UPRAVA**  
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Primijeno iz ruke \_\_\_\_\_ preko pošte \_\_\_\_\_  
Dana 7. 10. 2020. Predato na poštu dana \_\_\_\_\_  
Preporučeno dana \_\_\_\_\_  
Broj: \_\_\_\_\_ Broj primjeraka \_\_\_\_\_ priloga. Taksa EUR \_\_\_\_\_

*03/2-1-4034/1-20*

## ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 22. 10. 2020. podnešena je prijava

*(datum kada je podnijeta prijava)*

za **DOO/AD** DSD MS INVEST INC. - DIO STRANOG DRUŠTVA  
*- BUDVA*  
*(naziv privrednog društva)*

sa dokumentacijom za promjenu

*(osnivanje ili promjena)*

pod brojem dosijea 302603

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

OBRNUTAC

Podnosilac zahtjeva

*[Signature]*


Registraciona prijava privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

<b>1. PODNOSILAC PRIJAVE<sup>1</sup></b>										
Prijavu podnosi:		1.1. Zastupnik			<input checked="" type="checkbox"/> 1.2. Punomoćnik			1.3. Prokurista		
1.1.1. JMB <sup>2</sup>					1.1.2. Država					
1.1.3. Ime		NATALIA		1.1.4. Prezime		GERASIMOVA		1.1.5. Opština		
1.1.6. ID lica										
1.1.8. Telefon										
1.1.10. Ulica i b										
<b>2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS</b>										
2.1. Osnivanje			<input checked="" type="checkbox"/> 2.2. Promjena			2.3. Brisanje			2.4. Rezervacija naziva	
<b>3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA</b>										
3.1. Registar poreskih obveznika										
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost					3.3. Carinski registar					
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)					3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede					
3.6. Registar stanovnika										
<b>4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE</b>										
<b>Oblik organizovanja</b>										
DOO		PREUZETNIK			AD		KD		OD	
KOOPERATIVA		NVO			<input checked="" type="checkbox"/> DIO STRANOG DRUŠTVA			INVESTICIONI FOND		ZADRUGA
OSTALO										
4.1. Puni naziv društva					„MS Invest INC. Belize - dio stranog društva BUDVA“					
4.2. Skraćeni naziv										
4.3. Alternativni naziv / trgovački naziv pod kojim se obavlja djelatnost <sup>3</sup>										
4.4. Broj Rješenja za rezervisani naziv										
<b>4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA</b>										
4.5.1. Država										
4.5.2. Opština					4.5.3. Mjesto:					
4.5.4. Ulica i broj:										
<b>4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE</b>										
4.6.1. Država										
4.6.2. Opština					4.6.3. Mjesto:					
4.6.4. Ulica i broj:										
<b>4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA</b>										
4.7.1. Država										
4.7.2. Opština					4.7.3. Mjesto:					
4.7.4. Ulica i broj										

<sup>1</sup>Obavezno za sveoblikeprivrednihsubjekata

<sup>2</sup>Za stranofizičko lice unijetibrojpasošailidrugogidentifikacionogdokumentaidržavuizdavanja

<sup>3</sup>Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

<b>4.8. KONTAKT</b>	
4.8.1. Telefon/fax:	+382
4.8.2. E-mail i internet strana	www.
<b>4.9. PRETEŽNA DJELATNOST<sup>4</sup></b>	
<p>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni</p>	
JMB:	<input type="text"/>
Potpis podnosioca / ovlašćenog lica:	
Datum podnošenja prijave	22.10.2020.god

### Uputstvo za popunjavanje jedinstvene prijave za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

- Podnosilac prijave** - U ovu rubriku se označava sa znakom "X" preko koga se prijava podnosi. (1.1 zastupnika, 1.2 punomoćnika, 1.3 prokuriste Društva)
  - U ovu rubriku unosi se jedinstveni matični broj građanina (JMB), i/ili broj pasoša ilidrugog identifikacionog dokumenta za strano fizičko lice.
  - 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8 1.1.10 i 1.1.1.9. 1.1.10. U ove rubrike se unosi država, ime i prezime podnosioca prijave kao i podaci o prebivalištu, ID podnosioca prijave, mjesto prebivalištv  boravišta podnosioca prijave, broj telefona, e-mail i ulica i broj podnosioca dokumentacije.
- Vrsta registracije u CRPS – Polje 2.1.** se označava sa znakom "X" ukoliko se radi o registraciji osnivanja privrednog subjekta. **Polje 2.2.** se označava sa znakom "X" ukoliko se radi o promjenama bilo kojih podataka u društvu a koje se registruje kod CRPS-a. **Polje 2.3.** se označava sa znakom "X" ukoliko dolazi do postupka: likvidacije društva, transformacije, restrukturiranja i/ili brisanja privrednog subjekta ili preduzetnika. **Polje 2.4.** se označava znakom "X" ukoliko se radi o registraciji rezervacije naziva privrednog subjekta kod CRPS-a.
- Registracija u drugim registrima** – Znakom "X" označiti prazno polje ispred naziva registra u koji društvo želi da se upiše odnosno registruje 3.1. registar poreskih obaveznika,,3.2. registar obeveznika na dodatu vrijednost,3.3.carinski registar,3.4.registar uprave za inspekcijske poslove(tržišna inspekcija),3.5.opštinski organ nadležan za poslove privrede ili 3.6. registar stanovnika
- Osnovni podaci o subjektu koji je predmet registracije** – znakom "X" označiti oblik organizovanja predmetnog subjekta za koji se dokumentacija podnosi.

**4.1 Puni naziv društva** – U ovu rubriku se upisuje naziv privrednog društva odnosno ime pod kojim društvo posluje.

**4.2. Skraćeni naziv** – U ovu rubriku se upisuje skraćeni naziv društva. Privredno društvo može, pored punog naziva, da koristi skraćeni naziv u skladu sa osnivačkim aktom društva, odnosno statutom. Skraćeni naziv mora da sadrži oznaku oblika društva, kao i pojedine riječi koje su već sadržane u nazivu.

**4.3. Alternativni naziv/ trgovački naziv pod kojim se obavlja djelatnost**- U ovu rubriku se upisuje alternativni naziv dijela stranog društva, ako je originalni naziv stranog društva upotrijebljen od nekog drugog društva u Crnoj Gori. Ako preduzetnik ne obavlja djelatnost pod svojim već pod drugim imenom ili nazivom dužan je upisati to ime ili naziv.

**4.4. Broj rješenja za rezervisani naziv** – U ovu rubriku upisati broj rješenja CRPS-a kojim je naziv društva rezervisan.

**4.5. Adresa uprave – sjedišta društva** – U ovu rubriku se upisuju podaci o adresi sjedišta društva pravnog lica (država, opština, mjesto, ulica i broj). Sjedište je mjesto iz kojeg se upravlja poslovanjem privrednog društva ili mjesto u kojem društvo trajno obavlja svoju djelatnost, koje je utvrđeno osnivačkim aktom ili statutom društva i koje je registrovano u CRPS. Privredno društvo može imati samo jedno sjedište.

**4.6. Adresa za prijem službene pošte** - U ovu rubriku se upisuju podaci o adresi za prijem službene pošte društva pravnog lica (država, opština, mjesto, ulica i broj). Dostavljanje pošte privrednom društvu vrši se na adresu sjedišta ili posebnu adresu za dostavljanje pošte, koja se registruje kod CRPS-a. Privredno društvo mora da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u CRPS.

**4.7. Adresa glavnog mjesta poslovanja** – Popuniti samo ukoliko se adresa glavnog mjesta poslovanja razlikuje od adrese sjedišta društva. Bitno zbog određivanja nadležnosti područne jedinice Poreske uprave

**4.8. Kontakt privrednog subjekta** – tačke: 4.8.1 i 4.8.2. u ovu rubrike se upisuje broj telefona društva kao i e-mail i internet stranica društva.

**4.9. Pretežna djelatnost** – U ovu rubriku se upisuje pretežna djelatnost društva, odnosno osnovna djelatnost kojom se društvo bavi.

**Podnosilac, odnosno ovlašćeno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svog JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave.**

## DODATAK 1

REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE PRIVREDNI SUBJEKAT <sup>5</sup>	
NASTANAK	
Osnivanje	Spajanje
Podjela	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)	
5.2. Datum donošenja statuta	
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju	
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje	

<sup>5</sup>Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi zadruga

5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		5.5.1. Datum Rješenja	
---	--	-----------------------	--

**6. OBLIK SVOJINE**

Privatna	Zadružna
Dva ili više oblika svojine	Državna

**7. KAPITAL**

**7.1. Porijeklo kapitala**

Domaći	Strani	Mješoviti
--------	--------	-----------

**7.2. Podaci o osnovnom kapitalu**

<b>7.2.1. Povećanje</b>	<b>7.2.2. Smanjenje</b>
-------------------------	-------------------------

Osnovnikapital	Prijepromjene	Iznospromjene	Trenutnikapital
Ukupno (novčani + nenovčani)	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€

**8. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA**

Izvršni direktor	Nadzorni odbor
Upravni odbor	Skupština akcionara
Odbor direktora	Drugo

8.1. Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD

8.2. Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD

**9. MATIČNO DRUŠTVO (\*obavezno za dio stranog društva)**

9.1. Oblik organizovanja:	
9.2. RegistarSKI broj:	
9.3. Matični broj:	
9.4. Naziv matičnog društva:	
9.5. Država matičnog društva:	





## 5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE-PRIVREDNI SUBJEKAT

<b>12. LICE U DRUŠTVU</b>	Imenovanje	<input checked="" type="checkbox"/>	Promjena	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak
---------------------------	------------	-------------------------------------	----------	-------------------------------------	-----------

Nastanak – Znakom "X" u jednom od ponuđenih praznih polja označiti način na koji društvo nastaje (osnivanjem, spajanjem, podjelom, na drugi način)

- 5.1. Rok na koji se društvo osniva – u ovo polje upisati podatak da li se društvo osniva na određeno ili neodređeno vrijeme.
- 5.2. Datum donošenja Statuta – u ovo polje upisati datum kada je dostavljeni statut koji treba da se registruje usvojen ili donešen.
- 5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju- u ovu rubriku se upisuje datum donošenja odluke ili ugovora o osnivanju koji treba da se registruje kod CRPS-a.
- 5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti od koje – U ovu rubriku se upisuje naziv Institucije kod koje je privredni subjekat registrovan/licenciran ukoliko mu je dobijanje navedenog Rješenja/licence uslov za registraciju u CRPS-a. Ukoliko nije preskočiti polje.
- 5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan- U ovu rubriku upisati broj rješenja Institucije navedene pod tačkom 5.4.
- 5.5.1. Datum Rješenja- U ovu rubriku upisati datum rješenja navedenog u tački 5.5.

### 6. Oblik svojine

Znakom "X" označiti polje da li je oblik svojine privatna, zadružna, dva ili više oblika svojine, državna svojina.

### 7. Kapital-7.1. – Porijeklo kapitala – U ovu rubriku se znakom "X" označava da li je porijeklo kapitala domaći, strani ili mješoviti.

7.2 Podaci o osnovnom kapitalu – Znakom "X" označiti polje 7.2.1. ukoliko se radi o povećanju osnovnog kapitala ili 7.2.2. ukoliko se radi o smanjenju osnovnog kapitala društva. U ovu rubriku se unose podaci da li se povećava ili smanjuje novčani ili nenovčani iznos kapitala kao i kapital prije promjene, iznos promjene kapitala i trenutni odnosno ukupni kapital društva.

8. Naziv organa upravljanja- Znakom "X" označiti organe upravljanja u društvu. Ukoliko je opcija drugo, u praznom polju upisati naziv organa upravljanja.

8.1. U ovu rubriku upisati broj rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja akcionarskog društva.

8.2. U ovu rubriku upisati broj rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja akcionarskog društva.

### 9. Matično društvo (obavezno za dio stranog društva)

9.1. Oblik organizovanja - U ovu rubriku upisati oblik organizovanja matičnog društva.

9.2. Registarski broj – U ovu rubriku upisati registarski broj matičnog društva.

9.3. Matični broj – U ovu rubriku upisati broj pod kojim je društvo registrovano u matičnom registru. (MB matičnog društva)

9.4.; 9.5. i 9.6. – U ove rubrike upisati puni naziv matičnog društva, državu i mjesto matičnog društva.

9.7. U ovu rubriku upisati datum donošenja poslednjeg registrovanog statuta matičnog društva, odnosno datum statuta koji se prilaže prilikom osnivanja DSD-a.

9.8. U ovu rubriku se upisuje datum zaključenja/donošenja ugovora ili odluke o osnivanju matičnog društva.

10. Društvo za upravljanje fondom (obavezno za investicioni fond) – U ovu rubriku upisati matični broj kao i naziv društva koje upravlja investicionim fondom.

11. Finansijska dokumenta- U ovu rubriku se upisuju podaci o dokumentima koja se prilažu uz dokumentaciju. Označiti znakom "X" vrstu dokumenata: bilans stanja, bilans uspjeha ili druga vrsta iskaza u tom slučaju upisati vrstu dokumenta kao i datum priloženog dokumenta.

**Podnosilac, odnosno ovlašćeno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svom JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave.**

12.1. MB / JMB:			*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
			*za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru
			* ID lica
12.2 Naziv / Ime	IVAN		Prezime SMOLović
12.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	12.4. Datum rođenja
12.5. Adresa:			
12.5.1. Država		*Državljanstvo	(samo za strane državljane)
12.5.2. Opština		Mjesto:	
12.5.3 Ulica i broj		*Zanimanje	(samo za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzornog odbora)
13. ULOGA: (odaberi jednu od ponuđenih)			
	Osnivač		Izvršni direktor
	Član DOO		Direktor
	Ortak		Predsjednik organa upravljanja
	Komanditor		Član nadzornog odbora
	Komplementar		Član odbora direktora
	Zadrukar		Član upravnog odbora
	Preduzetnik		Član odbora za reviziju
	Poslovođa		Sekretar društva
	Prokurista	<input checked="" type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
	Revizor		Lice koje predstavlja podružnicu
	Likvidator		Lice koje odgovara
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		
13.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač			%
13.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/> Ograničena
*Unijeti opis ograničenja			
13.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/> Pojedinačno	<input checked="" type="checkbox"/> Kolektivno
*Upisati sa kim, ako je kolektivno			Članovima organa upravljanja
			Sekretarom društva
			<input checked="" type="checkbox"/> Direktorom društva
Saglasnost sa imenovanjem			
Potpis			

Prilog 1

14. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori	
14.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate? _____	
14.2. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i PIB) _____	

14.3. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

14.4. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib) \_\_\_\_\_

Potpis \_\_\_\_\_

**12. Lice u društvu** – upisati znak „x“ u neko od ponuđenih polja u zavisnosti da li se lice po prvi put imenuje u društvu ili mu se mijenja neki već registrovani podatak ili mu prestaje funkcija na koju je imenovano.

**12.1 MB/JMB** – u ovo polje upisati JMB ili jedan od podataka navedenih pod znakom „\*“ u nastavku reda. Za rezidentno (domaće) fizičko lice upisati jedinstveni matični broj građanina. Za rezidentno pravno lice upisati matični broj (PIB) društva. Za nerezidentna (strana) fizička lica upisati broj pasoša ili ID broj sa drugog važećeg dokumenta. Za strano pravno lice upisati broj registracije tog društva u matičnom registru.

**12.2 Naziv/ Ime** - upisati puni naziv pravnog ili ime fizičkog lica; **Prezime** – upisati prezime fizičkog lica.

**12.3 Pol** – označiti znakom „X“ u odgovarajuće polje u zavisnosti od pola, muški/ženski.

**12.4. Datum rođenja** u prazno polje upisati datum rođenja.

12.5. 12.5.1 12.5.2. 12.5.3. **Adresa** – U ovu rubriku se upisuju podaci o adresi fizičkog lica, prebivališta za domaće fizičko lice ili podaci o adresi boravišta za strano fizičko lice (država, opština mjesto, ulica i broj, državljanstvo za strana fizička lica kao i zanimanje ukoliko je riječ o članovima upravnog odbora, odbora direktora I nadzornog odbora)

**13. ULOGA** Znakom „x“ označiti uloge koje lice ima u privrednom subjektu.

**13.1 UDIO** za osnivača upisati procentualni vlasnički udio u osnovnom kapitalu društva.

**13.2 Ovlašćenja u prometu** Znakom „x“ označiti jedno od ponuđenih opcija. Ukoliko su ovlašćenja ograničena upisati opis ograničenja u prazno polje.

**13.3 Ovlašćen da djeluje** Znakom „x“ označiti jedno od ponuđenih polja. Ukoliko je lice ovlašćeno da djeluje kolektivno, označiti da li je ovlašćen da djeluje sa članovima organa upravljanja, sekretarom društva, direktorom društva, a ako je drugačije od ponuđenog u prazno polje upisati sa kim.

U polje „**Saglasnost sa imenovanjem**“ svojeručno se potpisuje lice koje se imenuje ili mu se mijenja obim ovlašćenja.

#### 4. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

**14.1.** Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate? Potrebno je upisati podatak „da“ ili „ne“.

**14.2.** Koje je to društvo/društva

12. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/> Imenovanje	Promjena	Prestanak
12.1. MB / JMB:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 30px;"></div>		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
12.2 Naziv / Ime	SERGEI		Prezime	MALKOV
12.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	12.4. Datum rođenja	
12.5. Adresa:				
12.5.1. Država	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div>		*Državljanstvo	[(samo za strane državljane)]
12.5.2. Opština			Mjesto:	
12.5.3 Ulica i broj			*Zanimanje	[(samo za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn. odbora)]
13. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)				
<input type="checkbox"/>	Osnivač		<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO		<input type="checkbox"/>	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak		<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor		<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar		<input type="checkbox"/>	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadrukar		<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik		<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa		<input type="checkbox"/>	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista		<input checked="" type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor		<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator		<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)			
13.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač				%
13.2. Ovlašćenja u prometu		<input checked="" type="checkbox"/> Neograničena	<input type="checkbox"/> Ograničena	
				*Unijeti opis ograničenja
13.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja
				*Upisati sa kim, ako je kolektivno
				Sekretarom društva
				Direktorom društva
Saglasnost sa imenovanjem				
Potpis <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></div>				
Prilog 1				

12. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje	Promjena	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak
12.1. MB / JMB:	<input type="text"/>		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
12.2 Naziv / Ime	SERGEI		Prezime	MALKOV	
12.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	12.4. Datum rođenja	<input type="text"/>	
12.5. Adresa:					
12.5.1. Država	<input type="text"/>				
12.5.2. Opština	<input type="text"/>				
12.5.3 Ulica i broj	<input type="text"/>				
13. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)					
<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor		
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input checked="" type="checkbox"/>	Direktor		
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja		
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora		
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input type="checkbox"/>	Član odbora direktora		
<input type="checkbox"/>	Zadruagar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora		
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju		
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva		
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik		
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu		
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara		
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)				
13.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač				%	
13.2. Ovlašćenja u prometu		<input checked="" type="checkbox"/> Neograničena	<input type="checkbox"/> Ograničena		
*Unijeti opis ograničenja					
13.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno				Sekretarom društva	
				Direktorom društva	
Saglasnost sa imenovanjem					
Potpis <input type="text"/>					
Prilog 1					

12. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/> Imenovanje	Promjena	Prestanak
12.1. MB / JMB:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 40px;"></div>		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u mat.čnom registru * ID lica	
12.2 Naziv / Ime	IVAN		Prezime	Smolović
12.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	12.4. Datum rođenja	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
12.5. Adresa:	<div style="border: 1px solid red; width: 100%; height: 60px;"></div>			
12.5.1. Država				
12.5.2. Opština				
12.5.3 Ulica i broj				
13. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)				
<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor	
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input checked="" type="checkbox"/>	Direktor	
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja	
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora	
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input type="checkbox"/>	Član odbora direktora	
<input type="checkbox"/>	Zadrukar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora	
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju	
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva	
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik	
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu	
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara	
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)			
13.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač			%	
13.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/> Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja				
13.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/> Pojedinačno	<input checked="" type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa klm, ako je kolektivno				Sekretarom društva
				Direktorom društva
SA OSNIVAČEM MATIČNOG DRUŠTVA				
Saglasnost sa imenovanjem				
Potpis <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div>				
Prilog 1				

Potrebno je upisati naziv i PIB društva/ društava

14.3. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

Potrebno je upisati podatak „da“ ili „ne“.

14.4. Koje je to društvo/društva

Potrebno je upisati naziv i PIB društva/ društava

14. PODRUŽNICA		Osnivanje	Promjena	Brisanje
14.1. Naziv				
14.2. Adresa:				
14.2.1. Država				
14.2.2. Opština		Mjesto:		
14.2.3 Ulica i broj:				

14. PODRUŽNICA		Osnivanje	Promjena	Brisanje
14.1. Naziv				
14.2. Adresa:				
14.2.1. Država				
14.2.2. Opština		Mjesto:		
14.2.3 Ulica i broj:				

PODRUŽNICA		Osnivanje	Promjena	Brisanje
14.1. Naziv				
14.2. Adresa:				
14.2.1. Država				
14.2.2. Opština		Mjesto:		
14.2.3 Ulica i broj:				


- (1) **14. Podružnica** - Privredna društva mogu obavljati svoju djelatnost i preko podružnica. Podružnica je posebna organizaciona cjelina društva bez svojstva pravnog lica, koja obavlja djelatnost van sjedišta privrednog društva. Znakom "X" označiti da li se radi o osnivanju podružnice, promjeni u istoj ili brisanju.



14.1 **Naziv-** U prazno polje upisati naziv proizvođača. Podružnica u pravnom prometu istupa pod nazivom privrednog društva čiji je dio, a uz naziv privrednog društva naziv podružnice mora sadržati sjedište podružnice i oznaku da je podružnica.

14.2 (14.2.1.,14.2.2.,14.2.3.) U ovu rubriku se upisuju podaci o adresi proizvođača (država,opština,mjesto,ulica i broj).





CRNA GORA

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 302603

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NATALIA GERASIMOVA dostavio-la dokument za Promjena dijela stranog društva – DSD - MS INVEST INC. - DIO STRANOG DRUŠTVA iz BUDVA, registarski broj:60014273 sa sljedećim prilogima:

Izjava

Odluka o promjeni direktora.

Odluka o promjeni ovlašćenog zastupnika.


Obrazac

Punomoćje

Taksa za Poresku upravu

Datum prijema dokumentacije: 22.10.2020. god.

Podnosilac prijave




M.P.

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponudena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 6 - 0014273 / 001  
PIB: 03316505

Datum registracije: 02.07.2020

### MS INVEST INC., BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA

Broj važeće registracije: /001

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 05.06.2020

Datum donošenja Odluke:

Datum izmjene Odluke:

Adresa obavljanja djelatnosti: ZAVALA BB BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: ZAVALA BB BUDVA

Adresa sjedišta: ZAVALA BB BUDVA

Pretežna djelatnost: 5590 Ostali smještaj

Stari registarski broj:

#### Matična kuća:

MS INVEST INC

Registarski broj: Matični broj: 51,923

Adresa: 24 TANGERINE STREET BELIZE

#### Lica u društvu:

Licni podaci: SERGEI MALKOV

Uloga: Direktor dijela stranog društva - Neograničeno ()

Odgovornost: POJEDINAČNO -

*S. Malkov*  
*IMAN*

Licni podaci: ~~IVAN SMOLOVIĆ~~ [redacted]

[redacted]  
Uloga: Lice ovlašćeno za zastupanje dijela stranog društva - Ograničeno (Djeluje kolektivno sa direktorom)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa direktorom društva,

*Mohamed  
Severić*

Izdato: 22.10.2020 godine u 09:04h

**MP**

Načelnica

Slobodanka Nedović

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB: 

Držav

Ime i prezime: Natalia Gerasimova

Opšti

Telefon: 

Mjest

e-mail: 

Ulica:

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdav

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt – Dio stranog društva

Matični broj: 03316505

Registarski broj: 

Puni naziv: „MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva “ Budva

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Naziv/alternativni naziv  
dijela stranog društva: 

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

 2. PROMJENA PODATAKA O MATIČNOM DRUŠTVU2.1. Oblik organizovanja: 2.2. Registarski broj: 2.3. Matični broj: 2.4. Naziv matičnog društva: 2.5. Država matičnog društva: 2.6. Mjesto matičnog društva: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

M.P.

## 3. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

3.1. Opština

3.2. Mjesto:

3.3. Ulica:

3.4. Broj:

## 4. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

4.1. Država

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

## 5. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

5.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

5.2. Opština

5.3. Mjesto:

5.4. Ulica:

5.5. Broj:

## 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

## 7. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

7.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

7.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--


7.3. E-mail:

7.4. Adresa internet strane:

 www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

## 8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlaštenja

## 9.1. Status

- Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora  
 Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva     Revizor     Drugo

\* upisati status

## 9.2. JMB:

ako je fizičko lice unijeti broj pasoša

## 9.3. Ime i prezime:

Malkov Sergei

## 9.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 9.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 9.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno     Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



## 8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 9.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva  Revizor  Drugo

\* upisati status

9.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

9.3. Ime i prezime:

Smolović Ivan

9.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

9.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

9.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Sa osnivačem matičnog Društva i ovlaštenim zastupnikom

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## 8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 9.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 9.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 9.3. Ime i prezime:

Smolović Ivan

## 9.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 9.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 9.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## 8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 9.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 9.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 9.3. Ime i prezime:

Malkov Sergei

## 9.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 9.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 9.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

10. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

10.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Početak prevoda sa ruskog jezika

\*\*\*\*\*

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, dvadeset četvrtog septembra dvije hiljade dvadesete godine.

Ja, gr. Maljkov Sergej Aleksandrovič (Malkov Sergei),

jedan), stan 205 (dvesta 05),

ovim punomoćjem ovlašćujem

gr. Gerasimovu Nataliju

da zastupa moje interese pred svim državnim organima i ustanovama na teritoriji Crne Gore, a takođe pred svim fizičkim licima i pravnim licima, organima registracije Crne Gore, u vezi sa čime dajem pravo da pripremi i potpiše za mene sva potrebna dokumenta u vezi sa promjenom registracije (promjena direktora, promjena ovlašćenog zastupnika i sl.) kompanije "MS INVEST INC. BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA", koja se nalazi na adresi: Budva, Zavala, PIB: 03316505, radi predaje u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore, Podgorica, a takođe da primi u moje ime rešenje o promjeni registracije, sa pravom da predaje i preuzima sva potrebna dokumenta, da plaća takse, ostale uplate, a takođe da preduzima sve potrebne radnje u vezi sa ostvarivanjem navedenih ovlašćenja.

Punomoćje se izdaje sa rokom od tri godine, sa zabranom prenosa ovlašćenja po ovom punomoćju na druga lica.

Sadržaj članova 187-189 Građanskog zakonika Ruske Federacije je pojašnjen vlastodavcu.

Sadržaj ovog punomoćja je na glas pročitao vlastodavcu.

Ja, kao učesnik pravnog posla, razumijem pojašnjenja notara o pravnim posledicama preduzetog pravnog posla. Uslovi pravnog posla odgovaraju mojim stvarnim namjerama.

Informacija, koju je notar utvrdio prema mojim riječima, unijeta je tačno u tekst pravnog posla.

Vlastodavac Maljkov Sergej Aleksandrovič /svojeručni potpis/

Ruska Federacija

Grad Moskva

Dvadeset četvrtog septembra dvije hiljade dvadesete godine

Ovo punomoćje sam ovjerio ja, Strunin Jevgenij Vasiljevič, notar grada Moskve.

Sadržaj punomoćja odgovara izjavi volje lica koje je izdalo punomoćje.

Punomoćje je potpisano u mom prisutstvu.

Identitet potpisnika punomoćja je utvrđena, njegova sposobnost provjerena.

Upisano u registar pod brojem: 77/2243-n/77-2020-1-344.

Naplaćena državna taksa (po tarifi): 200 rub.

Uplaćeno za pružanje usluga pravne i tehničke prirode: 1400 rub.

/svojeručni potpis/ J.V. STRUNIN

MP. Okrugli pečat Notara sa grbom Ruske Federacije i tekstem:

"Notar J.V. STRUNIN,

notarski okrug: grad Moskva,

- dalje nečitko"

\*\*\*\*\* Kraj prevoda

Ja, Mitrović Vladana, tumač za ruski jezik, postavljena Rešenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore broj: 03-745-184/17-1 od 25.09.2017 god., potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na crnogorskom jeziku.






**TUMAČ**  
**VLADANA MITROVIĆ**

za ruski jezik postavljena u Crnoj Gori, Rješenjem ministra pravde  
03-745-1841/17-1 od 25. septembra 2017. godine, na vrijeme  
pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Plaćena iznosa 25,00 €  
30. 09. 2020

  
Potpis

**ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК**  
**ВЛАДАНА МИТРОВИЧ**

русский язык, назначенная в Черногории, в соответствии с Решением  
Министерства юстиции номер: 03-745-1841/17-1 от 25 сентября 2017 года,  
на срок на пять лет, подтверждает, что настоящий перевод верен оригиналу.

Стоимость перевода составляет \_\_\_\_\_ €.

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_





**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Город Москва, двадцать четвёртого сентября две тысячи двадцатого года.

Я, гр. Мальков Сергей Александрович 



дом 21 (двадцать один), кв. 203 (двести три),  
настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Герасимову Наталью, 09 



Подгорица, улица Атинская, дом 20 (двадцать),  
представлять мои интересы во всех государственных органах и учреждениях на территории Черногории, а также перед всеми физическими лицами и юридическими лицами, в органах регистрации Черногории, в связи с чем предоставляю право подготовить и подписать за меня все необходимые документы, связанные с изменением регистрации (смена директора, смена уполномоченного представителя и т.п.) компании "MS INVEST INC. BELIZE - DIO STRANOG DRUŽTVA BUDVA", находящейся по адресу: г. Булав, Завала, PIB: 03316505 для передачи в Центральное регистрационное управление хозяйственных субъектов в Черногории, г. Подгорица, а также принять от моего имени решения об изменении регистрации, с правом на подачу и получения всех необходимых документов, оплату пошлин, иных платежей, а также совершать все необходимые действия, связанные с осуществлением указанных полномочий.


Доверенность выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

доверитель МАЛЬКОВ Сергей Александрович 

Российская Федерация  
Город Москва

Двадцать четвёртого сентября две тысячи двадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Струниным Евгением Васильевичем, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2243-н/77-2020-1-344.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.  
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1400 руб. 00 коп.

Е.В.Струдин





## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, двадцать четвёртого сентября две тысячи двадцатого года.

Я, гр. Мальков Сергей Александрович, 

15.05.1971г.

  
дом 21 (двадцать один), кв. 203 (двести три),

настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Герасимову Наталью, 

Подгорица, улица Атинская, дом 20 (двадцать),

представлять мои интересы во всех государственных органах и учреждениях на территории Черногории, а также перед всеми физическими лицами и юридическими лицами, в органах регистрации Черногории, в связи с чем предоставляю право подготовить и подписать за меня все необходимые документы, связанные с изменением регистрации (смена директора, смена уполномоченного представителя и т.п.) компании "MS INVEST INC. BELIZE - DIO STRANOG DRUŽTVA BUDVA", находящейся по адресу: г. Булав, Завала, PIB: 03316505 для передачи в Центральное регистрационное управление хозяйственных субъектов в Черногории, г. Подгорица, а также принять от моего имени решения об изменении регистрации, с правом на подачу и получения всех необходимых документов, оплату пошлин, иных платежей, а также совершать все необходимые действия, связанные с осуществлением указанных полномочий.

Доверенность выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.


Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

доверитель

МАЛЬКОВ Сергей Александрович 

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого сентября две тысячи двадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Струниним Евгением Васильевичем, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2243-н/77-2020-1-344.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1400 руб. 00 коп.

 Е.В.Струнин






## IZJAVA

Ja, **Ivan Smolović**   
izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem na mjesto izvršnog direktora „ MS INVEST INC.  
BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA “ Budva, Zavala bb, PIB 03316505.

*U Budvi, 05.10.2020. godine*

DAVALAC IZJAVE

Ivan Smolović,



Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 65/20) „MS Invest INC.“ 24 Tangerine Street, Belmopan, Belize, upisano u Registru međunarodnih privrednih društava u Belize City, država Belize, pod registarskim brojem: 51,923, preko osnivača Malkov Sergei i [REDACTED]

## ODLUKU

### o razrješenju i imenovanju direktora

„MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva“ Budva

#### Član 1.

„MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva“ Budva, PIB 03316505 je upisano u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 60014273.

#### Razrješenje sadašnjeg direktora

#### Član 2.

Razrješava se dužnosti dosadašnji direktor "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505 Malkov Sergei iz [REDACTED]

Direktoru iz stava 1 ovog člana danom donošenja ove odluke prestaju sva ovlašćenja, prava i obaveze koja mu pripadaju po osnovu opštih i pojedinačnih akata Društva.

#### Imenovanje novog direktora

#### Član 3.

Za novog direktora "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505 imenuje se Ivan Smolović [REDACTED]

Novi direktor iz stava 1 ovog člana zastupa "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505 sa ograničenjem, odnosno sa ovlašćenjem da kolektivno - zajednički sa osnivačem „MS Invest INC.“ Malkov Sergei iz [REDACTED]

donosi odluke, zaključuje ugovore i preuzima sve druge radnje u vezi sa poslovanjem "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505.


#### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a pravno dejstvo proizvodiće danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

#### Član 5.

Ova Odluka sačinjena je u 2 ( dva) primjerka sa jednakom pravnom snagom.

Za Malkov Sergei po punomoćju [REDACTED]  
potpisuje punomoćnik Natalia Gerasimova, [REDACTED]



Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 65/20) „MS Invest INC.“ 24 Tangerine Street, Belmopan, Belize, upisano u Registru međunarodnih privrednih društava u Belize City, država Belize, pod registarskim brojem: 51,923, preko osnivača Malkov Sergei i [REDACTED]

## ODLUKU

o razrješenju i imenovanju ovlašćenog zastupnika

„MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva“ Budva

### Član 1.

„MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva“ Budva, PIB 03316505 je upisano u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 60014273.

**Razrješenje sadašnjeg ovlašćenog zastupnika**

### Član 2.

Razrješava se dužnosti dosadašnji ovlašćeni zastupnik "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505 Ivan Smolović [REDACTED]

Ovlašćenom zastupniku iz stava 1 ovog člana danom donošenja ove odluke prestaju sva ovlašćenja, prava i obaveze koja mu pripadaju po osnovu opštih i pojedinačnih akata Društva.

**Imenovanje novog ovlašćenog zastupnika**

### Član 3.

Za novog ovlašćenog zastupnika "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505 imenuje se Malkov Sergei [REDACTED]

Ovlašćeni zastupnik iz stava 1 ovog člana ima pravo da zastupa "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505 bez ograničenja, odnosno sa ovlašćenjem da pojedinačno donosi odluke, zaključuje ugovore i preuzima sve druge radnje u vezi sa poslovanjem "MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva" Budva, PIB 03316505.


### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a pravno dejstvo proizvodiće danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

### Član 5.

Ova Odluka sačinjena je u 2 ( dva) primjerka sa jednakom pravnom snagom.

Za Malkov Sergei p [REDACTED]  
potpisuje punomoćnik Natalia Gerasimova [REDACTED]





**N. V. DUJON**  
**NOTAR**

**POTVRDA NOTARA**

Ja, niže potpisani **NICOLAS V. DUJON**, p  
Belize,

**OVIME POTVRĐUJEM**

da sam izvršio potvrdu autentičnosti priloženih javnih isprava, i to kako slijedi:

Odluka o osnivanju i Statut društva **MS INVEST INC.**

Rješenje o registraciji društva **MS INVEST INC.**

Odluka potpisnika Odluke o osnivanju i Statuta društva **MS INVEST INC.** od 3. maja 2006. godine

i da su u pitanju **autentične originalne isprave.**

KAO POTVRDU NAVEDENOG, svojeručno potpisujem i ovjeravam pečatom notarske kancelarije u Belize City, država Belize, dana 3. maja 2006. godine.

[svojeručni potpis]  
NICOLAS V. DUJON

[Suvi notarski žig zlatne boje sa sljedećim sadržajem:  
NICOLAS V. DUJON, javni notar, Belize City]

ap



### **APOSTIL**

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961.godine)

1. Zemlja: BELIZE

Ovu javnu ispravu: POTVRDA NOTARA

2. Potpisuje: NICOLAS V. DUJON

3. U svojstvu: JAVNOG NOTARA

4. I sadrži pečat/štambilj: JAVNOG NOTARA

#### **Ovjereno**

5. U: BELIZE CITY

6.

7. Od strane: EDMUND O. PENNIL

8.

9. Pečat/štambilj: Načelnik Glavne matične kancelarije, Belize

10. Potpis: [svojeručan potpis] Zamjenik načelnika Glavne matične kancelarije

4

BELIZE CITY, DRŽAVA BELIZE

NA OSNOVU ZAKONA O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA  
IZ 1990. GODINE  
(ZAKON BR.9 IZ 1990. GODINE)



### **RJEŠENJE O REGISTRACIJI DRUŠTVA**

Ja, niže potpisani načelnik Registra međunarodnih privrednih društava OVIME POTVRĐUJEM,  
u skladu sa članom 14(3) Zakona o međunarodnim privrednim društvima,  
da su ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom za registraciju društva

**MS INVEST INC.**

Registarski br. **51,923**

te da je Društvo osnovano u Belize City, Belize kao međunarodno privredno društvo  
dana **3. maja 2006. godine**

Kao potvrdu navedenog, svojeručno potpisujem i ovjeravam pečatom  
u Belize City, država Belize.

[Okrugli žig crvene boje sa sljedećim tekstom:  
Belize, Registar međunarodnih privrednih društava]

[svojeručni potpis]  
Zamjenik načelnika Registra  
međunarodnih privrednih društava

do



## Odluka potpisnika Odluke o osnivanju i Statuta društva MS INVEST INC.

Ja, niže potpisani Nicolas Vitalis Dujon, direktor društva Belize International Trust Corporation Limited, u svojstvu potpisnika Odluke o osnivanju i Statuta društva **MS INVEST INC.** (u daljem tekstu: „Društvo”) donosim odluku kako slijedi:

### 1. IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

Shodno članu 9.1 Statuta Društva, odlučeno je da se sljedeće lice imenuje za prvog direktora Društva:

**Sergey Malkov**



### 2. IMENOVANJE REGISTROVANOG AGENTA DRUŠTVA

Odlučeno je da se društvo **Belize International Trust Corporation Limited** imenuje za registrovanog agenta Društva MS INVEST INC.

### 3. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Odlučeno je da je sjedište Društva MS INVEST INC u 24 Tangerine Street, Belmopan, država Belize, Srednja Amerika.

Dana 3. maja 2006. godine

#### POTPISNIK

\_\_\_\_\_ [svojeručni potpis]

Nicolas Vitalis Dujon  
Direktor  
Belize International Trust Corporation Limited

#### POSVJEDOČIO

\_\_\_\_\_ [svojeručni potpis]

Carol M. Squires  
Sekretar

Kao potvrdu navedenog, svojeručno potpisujem i ovjeravam u Belize City, 3. maja 2006. godine.

\_\_\_\_\_ [svojeručni potpis]

ARTHUR S. DUJON  
Javni notar

[Suvi notarski žig sa sljedećim sadržajem:  
ARTHUR S. DUJON, javni notar, Belize City]



Broj:

Osnovano u skladu sa zakonima države Belize

**ODLUKA O OSNIVANJU I  
STATUT  
društva**

**MS INVEST INC.**

Datum osnivanja

*[suvi žig sljedećeg sadržaja:*

*Registar međunarodnih privrednih društava, Belize]*





## BELIZE

NA OSNOVU ZAKONA O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2000. GODINE

### ODLUKA O OSNIVANJU

za društvo

### **MS INVEST INC.**

1 NAZIV

Naziv Društva je **MS INVEST INC.**

2 SJEDIŠTE DRUŠTVA

Sjedište Društva je na adresi #24 Tangerine Street, Belmopan, Belize, ili drugo mjesto u državi Belize koje Društvo može povremeno odrediti odlukom članova.

3 REGISTROVANI AGENT

Registrovani agent Društva je Belize International Trust Corporation Limited sa sjedištem na adresi #24 Tangerine Street, Belmopan, Belize, ili drugo lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o međunarodnim privrednim društvima iz 2000. godine (u daljem tekstu: „Zakon“) kojeg Društvo može povremeno odrediti odlukom članova.

4 OPŠTI CILJEVI I OVLAŠĆENJA


Ciljevi Društva su da učestvuje u bilo kojoj radnji ili aktivnosti koja nije zabranjena bilo kojim zakonom koji je trenutno na snazi u državi Belize, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

- 4.1 da vrši poslove investicionog društva i u tu svrhu stekne i drži bilo u ime Društva ili u ime bilo kojeg nominalnog direktora, akcije, obveznice, dužničke akcije, dužničke hartije od vrijednosti, priznanice, kratkoročne obveznice, kreditne isprave, obligacije, ulaganja i hartije od vrijednosti i finansijske derivate opcije i varante za sve akcije, obveznice, dužničke akcije, dužničke hartije od vrijednosti, priznanice, kratkoročne obveznice, kreditne isprave, obligacije, ulaganja i hartije od vrijednosti;
- 4.2 da stiče takve akcije, obveznice, dužničke akcije, dužničke hartije od vrijednosti, priznanice, kratkoročne obveznice, kreditne isprave, obligacije, ulaganja i hartije od vrijednosti ili finansijske derivate opcije i varante direktnim upisom, ugovorom, tenderom, kupovinom, razmjenom, potpisivanjem emisije, učešćem u sindikatima ili na neki drugi način, bilo da su u potpunosti plaćeni ili ne, i da bude upisano na iste pod takvim uslovima (ako ih ima) koji se mogu smatrati prikladnim;
- 4.3 da ostvari i zaštiti sva prava i ovlašćenja koja su mu povjerena ili pripadaju na osnovu vlasništva nad bilo kojim takvim akcijama, obveznicama, obligacijama i drugim hartijama od vrijednosti, uključujući, a ne dovodeći pritom u pitanje opštenost gore pomenutih ovlašćenja, pravo na veto koje proizilazi iz činjenice da Društvo drži u vlasništvu određeni udio emitovanog ili nominalnog iznosa, kao i da pruža usluge upravljanja i druge izvršne nadzorne i savjetodavne usluge za ili u vezi sa bilo kojim društvom za koje je Društvo zainteresovano pod uslovima koji se mogu smatrati prikladnim;



- 4.4 da stekne i drži bilo u ime Društva ili u ime bilo kojeg nominalnog direktora, u svojstvu principala ili brokera ili posrednika, bilo koju valutu u bilo kojem obliku u bilo kojem dijelu svijeta i bilo koju robu i da je evidentira;
- 4.5 da ponudi za javni upis akcija bilo koje akcije ili obveznice u kapitalu ili obveznice ili dužničke akcije ili dužničke hartije od vrijednosti, ili druge hartije od vrijednosti, ili da na drugi način uspostavi ili promoviše ili dogovori uspostavljanje ili promociju bilo kojeg društva, nejavnog društva, udruženja, preduzeća ili javnog ili nejavnog subjekta;
- 4.6 da posluje kao finansijer, koncesionar i trgovac i preduzima i obavlja i vrši bilo koji drugi posao za koji se može činiti da se može na jednostavan način voditi u vezi s bilo kojim od ovih ciljeva ili za koji se izračunalo da bi direktno ili indirektno povećao vrijednost ili olakšava realizaciju ili čini profitabilnom bilo koju imovinu ili prava Društva;
- 4.7 da vrši poslove ulaganja u imovinu i djelatnost holding kompanijai da u tu svrhu kupuje, uzima u zakup, ili u zamjenu, ili na drugi način stiče, drži, preduzima ili upravlja procesom rada, razvija resurse i profitira od bilo kojeg imanja, zemljišta, zgrada, stambenih objekata i druge pokretne i nepokretne imovine bilo koje vrste, bilo da je u vlasništvu, pod dugotrajnim ili drugim zakupom, na kojoj god lokaciji, i sa bilo kojim interesom u toj imovini, sa svim pravima i ovlašćenjima koja su mu povjerena ili mu pripadaju na osnovu vlasništva nad takvom imovinom;
- 4.8 da proda, zakupi, da u zakup, stavi pod hipoteku ili na drugi način raspoláže, da prava nad ili na drugi način da u korištenje bilo koju takvu imovinu Društva bez traženja najma ili naknada za takvo raspolaganje ili korištenje, ili na drugi način raspoláže imovinom pod uslovima koje Društvo odredi;
- 4.9 da stekne i preuzme bilo koju imovinu ili interes i da preuzme opcije nad njima, da izgradi, razvije ili iskoristi bilo kakvu imovinu, stvarnu ili ličnu, pokretnu ili nepokretnu, i prava bilo koje vrste i cjelokupnu ili bilo koji dio imovine i obaveza bilo kojeg lica i da vrši poslove i djelatnost holding kompanija;
- 4.10 da kupi, trguje i raspoláže sa, ili drži u vlasništvu akcije, obveznice, kratkoročne obveznice, dužničke akcije, priznanice, ulaganja i hartije od vrijednosti svih vrsta izdate u bilo kojoj zemlji u bilo kojem dijelu svijeta;
- 4.11 da prikuplja i pozajmljuje novac izdavanjem akcija, obveznica, kratkoročnih obveznica, dužničkih akcija, obligacija, priznanica o depozitima ili na bilo koji drugi način i da potpisuje emisiju hartija od vrijednosti, i ne dovodeći u pitanje uopštenost gore navedenoga, da obezbijedi ili podmiri bilo koji dug ili obavezu Društva na bilo koji način, a posebno izdavanjem dužničkih akcija (bez dospjeća ili drugih) i da obezbijedi otplatu bilo kojih sredstava pozajmljenih, prikupljenih ili koja se duguju po osnovu hipoteke, tereta ili zaloge nad cijelim ili bilo kojim dijelom imovine ili vlasništva Društva (bilo trenutnih ili budućih);

ap



- 4.12 da deponuje sredstva Društva kod bilo kojeg društva ili lica i da da avans ili pozajmicu pod uslovima koji se mogu ugovoriti sa ili bez obezbjeđenja i da garantuje ispunjenje bilo kojeg ugovora ili obaveze i uplatu novca bilo kojeg lica ili društva, i generalno govoreći, da daje garancije i odštete, uključujući garancije i odštete u smislu obaveza lica bez obzira da li su povezana sa Društvom ili ne i da li Društvo zbog toga prima bilo kakvu naknadu, i da obezbijedi bilo koju takvu garanciju ili odštetu odobravanjem tereta, hipoteka ili zaloge na cjelokupnoj ili bilo kojem dijelu imovine ili vlasništva Društva (bilo trenutnih ili budućih);
- 4.13 da podnese zahtjev za registraciju, kupi ili na drugi način stekne i zaštiti, produži i obnovi bilo koji patent, pravo na patent, pronalazak patenta, licencu, žig, zaštićenu intelektualnu imovinu i koncesiju ili druga prava koja mogu biti od koristi ili prikladna za Društvo;
- 4.14 da stekne i preuzme, pod bilo kojim uslovima, cjelokupni ili bilo koji dio poslovanja, imovine i obaveza bilo kojeg lica ili društva koja obavlja bilo koju djelatnost koju je Društvo ovlašćeno da obavlja, ili da stekne u vlasništvo imovinu prikladnu svrsi Društva;
- 4.15 da se udruži sa ili da uđe u partnerstvo sa, uz bilo koji zajednički cilj i sa aranžmanom o podjeli dobiti, ili da na bilo koji način sarađuje sa, ili da pomogne ili subvencionije, bilo koje preduzeće, kompaniju ili lice koja obavlja ili predlaže da nastavi da obavlja bilo koje poslovanje u skladu sa ciljevima Društva;
- 4.16 da kupi sa ciljem da u cjelosti ili djelimično zatvori ili preproda bilo koji posao ili imovinu za koju se čini da može biti ugrožena od strane konkurencije ili bilo koji posao ili granu poslovanja koje je Društvo ovlašćeno da obavlja, i da zatvori, napusti i odustane od bilo kakvih radova ili poslova koje je Društvo steklo u bilo kojem trenutku;
- 4.17 da djeluje u svojstvu direktora ili menadžera ili da imenuje direktore ili menadžere bilo kojeg supsidijarnog društva ili bilo kojeg drugog društva u kojem Društvo ima ili može imati interes;
- 4.18 da dogovara, priprema, prihvati, odobri, daje popust, pregovara, izvrši i izda, da kupi, proda i dogovori poslove sa solo mjenicama, mjeničnim blanketima, čekovima, tovarnim listovima, otpremnicama, skladišnim i nalogima sa dokova, i drugim ustupivim ili prenosivim instrumentima, ili instrumentima druge vrste;
- 4.19 da pozajmljuje sredstva sa ili bez obezbjeđenja i da subvencionije, pomaže i garantuje isplatu novca ili ispunjenje bilo kojeg ugovora, aranžmana ili obaveze od strane lica ili društava;



- 4.20 da osniva bilo koje povjereničke fondove (trastove) sa ciljem izdavanja povlaštenih akcija ili akcija sa odloženom isplatom dividendi, ili bilo kojih drugih posebnih akcija ili hartija od vrijednosti zasnovanih na ili koje predstavljaju bilo koje akcije, obveznice ili drugu imovinu posebno namijenjenu za potrebe bilo kojih takvih povjereničkih fondova, i da ustanovi i reguliše, i ako smatra da je prikladno, da preuzme i upravlja bilo kojim takvim povjereničkim fondom, i da vrši emisiju, raspolaze ili drži u vlasništvu bilo koje takve povlaštene akcije ili akcije sa odloženom isplatom dividendi ili druge posebne akcije ili hartije od vrijednosti
- 4.21 da plati sve preliminarne troškove Društva i bilo kojeg preduzeća koje Društvo promoviše ili bilo kojeg preduzeća u kojem Društvo čini sastavni dio ili razmatra da ima interes u njemu, uključujući preliminarne troškove koji čine cjelokupni ili bilo koji dio troškova i izdataka vlasnika bilo kojeg stečenog posla ili imovine Društva;
- 4.22 da zaključi bilo kakve aranžmane sa bilo kojom vladom ili vlašću, imperijalnom, vrhovnom, opštinskom, lokalnom ili drugom, ili sa preduzećem koje djeluje najprikladnije ciljevima Društva ili bilo kojem od njih, i da od bilo koje takve vlade, vlasti ili preduzeća pribavi takvu povelju, ugovor, ukaz, pravo, nepovratna sredstva, zajam, privilegije ili koncesije za koje Društvo smatra da je poželjno da ih pribavi i sprovede, ostvari i uskladi sa drugima;
- 4.23 da povjeri bilo kakvu stvarnu ili ličnu imovinu, prava ili interese, stečene od strane Društva ili koja pripadaju Društvu, u bilo kojem licu ili preduzeću, u ime ili za račun Društva, sa ili bez fiducijarne izjave u korist Društva;
- 4.24 da preuzme i izvršava podugovore i da djeluje preko ili putem posrednika, brokera, podizvođača ili drugih;
- 4.25 da isplati naknadu bilo kojem licu ili društvu koja pruža usluge Društvu, bilo gotovinskim plaćanjem ili dodjeljivanjem akcija, obveznica, dužničkih akcija, kratkoročnih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti Društva, koje su upisane kao uplaćene u cjelosti ili djelimično ili na neki drugi način;
- 4.26 da omogući da se Društvo registruje ili prizna u bilo kojem dijelu svijeta van države Belize;
- 4.27 da izvrši raspodjelu među članovima Društva u naturi bilo koje imovine Društva (bilo putem dividende ili na neki drugi način), a naročito akcije, obveznice, dužničke akcije, kratkoročne obveznice ili druge hartije od vrijednosti koje pripadaju ili su Društvu na raspolaganju;
- 4.28 da prihvati uplatu za bilo koju imovinu ili prava koja je Društvo prodalo ili je na drugi način raspolagalo ili koje je uredilo, bilo u gotovini, na rate ili na neki drugi način, ili akcijama u bilo kojem društvu ili korporaciji koje su upisane kao uplaćene u cjelosti ili djelimično, sa ili bez povlaštenih akcija ili akcija sa odloženom isplatom dividendi ili otplatom kapitala ili na drugi način, ili u dužničkim akcijama ili hipotekarnim obveznicama, dužničkim hartijama od vrijednosti, hipotekama ili drugim hartijama od vrijednosti u bilo kojem društvu ili korporaciji, ili djelimično u jednoj vrsti, a djelimično u drugoj, i da drži u vlasništvu, raspolaze ili na drugi način posluje sa bilo kojom tako stečenom akcijom, obveznicom ili hartijom od vrijednosti;



- 4.29 da ima ovlaštenje koje se vrši isključivo odlukom direktora da povjeri glavnicu ili prihod bilo kojeg povjereničkog fonda sebi i učini sve što se može smatrati prikladnim za postizanje takvih ciljeva;
- 4.30 da daje takve poklone iz imovine Društva o kojima odlučuju svi članovi Društva na generalnoj skupštini, uključujući i, a ne dovodeći pritom u pitanje uopštenost gore navedenog, pravo da se cjelokupna ili bilo koji dio imovine Društva, opozivo ili neopozivo, povjeri u ime upravnika povjereničkog fonda u korist jednog ili više lica uključujući Društvo pod uslovima koje odrede svi članovi Društva na generalnoj skupštini;
- 4.31 Društvo ima sva ovlaštenja koja su trenutno zakonom dozvoljena i na snazi u državi Belize, a koja su neophodna ili prikladna za sprovođenje, promovisanje ili ostvarivanje ciljeva Društva.

## 5. ZABRANJUJUĆE NORME

- 5.1 Društvo ne smije da obavlja sljedeće aktivnosti;
- 5.1.1 da vrši poslovanje sa licima rezidentnim u državi Belize;
- 5.1.2 da ima interes u nepokretnostima koje se nalaze u državi Belize, osim zakupa iz tačke 5.2.5 stava 5.2 ovog člana;
- 5.1.3 da obavlja bankarske poslove, osim kada je za to licencirano u skladu sa podzakonskim aktom kojim se ovlašćuje za obavljanje takvih poslova;
- 5.1.4 da obavlja poslove osiguravajućeg ili reosiguravajućeg društva, agent osiguranja ili posrednika u osiguranju, osim kada je za to licencirano u skladu sa podzakonskim aktom kojim se ovlašćuje za obavljanje takvih poslova
- 5.1.5 da obavlja poslove pružanja registrovanog sjedišta za privredna društva;
- 5.1.6 da drži u vlasništvu akcije, obveznice, dužničke obligacije ili druge hartije od vrijednosti u privrednom društvu registrovanom shodno Zakonu o privrednim društvima ili shodno drugim podzakonskim aktom koji vrši izmjene ili dopune navedenog Zakona;
- 5.1.7 da vrši emisiju svojih akcija, obveznica, dužničkih obligacija ili drugih hartija od vrijednosti bilo kom licu rezidentnom u državi Belize ili bilo kojem privrednom društvu registrovanom shodno Zakonu o privrednim društvima ili shodno drugim podzakonskim aktom koji vrši izmjene ili dopune navedenog Zakona;
- 5.2 U smislu tačke 5.1.1 stava 5.1 ovog člana, smatra se da Društvo ne posluje sa licima rezidentnim u državi Belize kada su u pitanju sljedeći razlozi:
- 5.2.1 Društvo polaže ili drži depozite kod društva registrovanog u državi Belize i koje obavlja bankarsku djelatnost u državi Belize;

ap



- 5.2.2 Društvo uspostavlja ili održava profesionalnu komunikaciju sa advokatima, pravnicima, računovođama, knjigovođama, povjereničkim fondovima, administrativnim društvima, investicionim savjetnicima ili drugim sličnim licima koja posluju u državi Belize;
  - 5.2.3 Društvo čuva ili vodi poslovne knjige i evidenciju u državi Belize;
  - 5.2.4 Društvo u državi Belize održava sastanke svojih direktora ili članova;
  - 5.2.5 Društvo drži u zakupu imovinu koja se koristi kao kancelarija iz koje vrši komunikaciju sa članovima ili gdje čuva ili vodi poslovne knjige i evidenciju Društva;
  - 5.2.6 Društvo posjeduje plovilo ili plovila registrovana u državi Belize u skladu sa Zakonom o trgovačkom prevozu, poglavlje 236 iz 2000. godine.
- 5.3 U smislu tačke 5.1.7 stava 5.1 ovog člana, lice ili društvo rezidentno u državi Belize koje je registrovano za pružanje usluga registrovanog agenta u skladu sa članom 39 Zakona o međunarodnim privrednim društvima može da posjeduje akcije u svojstvu nominalnog direktora, ali ne i kao stvarni vlasnik, u društvu osnovanom shodno navedenom Zakonu.

## 6. OSNOVNI KAPITAL

- 6.1 Akcije u Društvu emituju se u valuti Sjedinjenih Američkih Država;
- 6.2 Odobreni kapital Društva je 50.000 \$ (američkih dolara) podijeljen na 50.000 (pedeset hiljada) akcija nominalne vrijednosti od 1,00 \$ (američkog dolara) po akciji.
- 6.3 Akcije Društva emitovane su u jednoj klasi i jednoj seriji.
  - 6.3.1 Prava koja su povezana sa akcijama definisana su Odlukom o osnivanju.
- 6.4 Imenovanja, ovlašćenja, preferencije, prava, kvalifikacije, ograničenja i zabrane za svaku klasu i seriju akcija koje je Društvo ovlašćeno da emituje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, dodjelu različitih prava glasa, dividende, otkup ili raspodjelu imovine u slučaju likvidacije, utvrđuju se odlukom direktora Društva, osim kada su takva imenovanja, ovlašćenja, preferencije, prava, kvalifikacije, ograničenja i zabrane utvrđeni ovom Odlukom o osnivanju ili Statutom Društva.
- 6.5 Akcije na ime ili akcije na donosioca
  - 6.5.1 Društvo može da emituje sve ili dio svojih akcija ili odobrenog kapitala bilo kao akcije na ime ili kao akcije na donosioca, a direktori Društva ovlašćeni su da odlukom direktora utvrde koja od tih akcija će biti emitovana kao akcija na ime, a koja kao akcija na donosioca, osim kada je to već utvrđeno Odlukom o osnivanju ili Statutom Društva.



6.5.2 akcije emitovane kao akcije na ime mogu se zamijeniti za akcije na donosioca, a akcije na donosioca mogu se zamijeniti za akcije na ime;

6.5.3 obavještenje za vlasnike akcija na donosioca šalju se unaprijed plaćenom preporučenom poštom primaocu kome su poslate originalne potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca i/ili na način utvrđen Statutom Društva, a usklađenost sa gore navedenim predstavlja adekvatno uručivanje bilo kakvog obavještenja donosiocu takvih akcija;

6.6 Akcije na ime u Društvu mogu se prenijeti, u skladu sa zahtjevima Zakona i ove Odluke o osnivanju i Statuta Društva.

## 7. IZMJENE I DOPUNE

Društvo može da izmjeni ovu Odluku o osnivanju odlukom svojih članova.

U svrhu osnivanja međunarodnog privrednog društva shodno zakonima države Belize, lice čije se ime i adresa pojavljuju u daljem tekstu u svojstvu potpisnika ovog akta, stavlja svoj potpis na ovu Odluku o osnivanju u prisustvu dolje potpisanog svjedoka.

### IME, ADRESA I DETALJI POTPISNIKA

#### POTPISNICI

[svojeručni potpis]

Nicolas V. Dujon

Direktor

Belize International Trust Corporation Limited

#24 Tangerine Street

Belmopan, Belize

#### POSVJEDOČIO

[svojeručni potpis]

Carol M. Squires

#24 Tangerine Street

Belmopan, Belize

Sekretar

DANA 3. maja 2006. godine

*[svi žig sljedećeg sadržaja:  
Registar međunarodnih privrednih društava, Belize]*

op



## STATUT DRUŠTVA

### MS INVEST INC.

#### 1. TUMAČENJE

U ovom Statutu, ako nisu u suprotnosti sa temom ili kontekstom, pojmovi i izrazi koji stoje u prvom stupcu sljedeće tabele nose značenja koja su navedena naspram njih, odnosno u drugom stupcu.

#### IZRAZI:

#### ZNAČENJA:

##### 1.1 Kapital

Zbir iznosa nominalnih vrijednosti svih emitovanih akcija i nominalne vrijednosti Društva i akcija nominalne vrijednosti koje Društvo drži kao trezorske akcije plus

1.1.1 zbir iznosa označenih kao kapital svih emitovanih akcija Društva bez nominalne vrijednosti i akcija bez nominalne vrijednosti koje Društvo drži kao trezorske akcije, i

1.1.2 iznosi koji se s vremena na vrijeme prenose sa poslovnog viška na kapital odlukom direktora

##### 1.2 Član

Lice koje u svom vlasništvu ima akcije Društva.

##### 1.3 Lice

Pojedinac, pravno lice, povjerenički fond, ostavina preminulog lica, komanditno društvo ili nezvanično udruženje lica.

##### 1.4

1.4.1 odluka usvojena na propisno konstituisanoj sjednici članova Društva ili Odbora direktora Društva potvrđnim glasanjem prostom većinom prisutnih direktora koji su glasali i nisu bili uzdržani kada je sjednica zakazana u propisanom roku, ili, neprisutnih direktora ako je sjednica zakazana po skraćenom postupku, a direktori koji nisu prisutni su primili poziv za sjednicu, ali su najavili svoje odsustvo; ili

1.4.2 odluka koju su u pisanom obliku usvojili svi direktori ili svi članovi odbora, zavisno od slučaja.

##### 1.5 Odluka članova

1.5.1 Odluka usvojena na propisno konstituisanoj sjednici članova Društva potvrđnim glasanjem:





- 1.5.1.1 prostom većinom glasova akcija koje su prisutne na sjednici i koje su glasale, a nisu bile uzdržane, ili
- 1.5.1.2 prostom većinom glasova akcija svake klase ili serije akcija koje su prisutne na sjednici i imaju pravo glasa kao klasa ili serija, i koje su glasale, a nisu bile uzdržane i prostom većinom glasova preostalih akcija koje imaju pravo glasa koje su prisutne na sjednici, i koje su glasale, a nisu bile uzdržane; ili
- 1.5.2 Odluka koja je usvojena u pisanom obliku:
- 1.5.2.1 apsolutnom većinom glasova svake klase ili serije akcija koje imaju pravo glasa; ili
- 1.5.2.2 apsolutnom većinom glasova svake klase ili serije akcija koje imaju pravo glasa kao klasa ili serija i apsolutnom većinom glasova preostalih akcija koje imaju pravo glasa:
- 1.6 Hartije od vrijednosti Akcije i dužničke obveznice svih vrsta, opcije, varanti i prava za sticanje akcija ili dužničkih obveznica
- 1.7 Dobit Višak, ako postoji, u trenutku utvrđivanja ukupne imovine Društva nad zbirom njegovih ukupnih obaveza, prikazanih u njegovim računovodstvenim knjigama, uvećan za kapital Društva.
- 1.8 Odluka o osnivanju Odluka o osnivanju i Statut Društva u svom izvornom obliku ili sa naknadnim izmjenama.
- 1.9 Zakon Zakon o međunarodnim privrednim društvima, br. 270 iz 2000. godine
- 1.10 Pečat Zvanični pečat Društva.
- 1.11 Ovaj Statut Odredbe ovog Statuta u svom izvornom obliku ili sa naknadnim izmjenama.
- 1.12 Trezorske akcije Akcije u Društvu koje su ranije emitovane, ali su otkupljene, amortizovane ili na drugi način ponovo stečene od strane Društva i nisu poništene
- 1.13 „Pisani oblik“ ili sličan izraz uključuje tekst koji je iskucan, štampan, obojen, ugraviran, litografiran, fotografisan ili predstavljen ili reprodukovan na bilo koji način ili predstavlja ili reprodukuje pojmove u vidljivom obliku, uključujući teleks, telegram ili drugi oblik pisanja sačinjen elektronskom komunikacijom.
- 1.14 Osim gore navedenih, svi pojmovi ili izrazi definisani Zakonom nose isto značenje u ovom Statutu.



1.15 Izrazi koji se u ovom Statutu koriste da označe jedninu podrazumijevaju iste izraze u množini, te izrazi koji se koriste da označe muški, ženski ili srednji rod podrazumijevaju iste izraze u drugim rodovima, tamo gdje kontekst to dozvoljava.

1.16 Pozivanje u ovom Statutu na glasanje akcijama sa pravom glasa tumači se kao pozivanje na glasanje članova koji u vlasništvu imaju akcije, s tim što se vrši brojanje glasova dodijeljenih akcijama, a ne broja članova koji su stvarno glasali, a za pozivanje na akcije koje su prisutne na sjednici korišće se odgovarajuća rečenična konstrukcija.

1.17 Pozivanje na novac u ovom Statutu tumači se kao pozivanje na valutu Sjedinjenih Američkih Država, osim ako nije drugačije navedeno.

## 2. AKCIJE NA IME

2.1 Društvo svakom članu koji u vlasništvu ima akcije na ime u Društvu izdaje potvrdu o vlasništvu nad akcijama koju potpisuje direktor ili rukovodilac Društva, ovjerenu pečatom Društva, kojom se navodi udio ili broj akcija koje član drži u vlasništvu.

2.2 Svaki član koji primi potvrdu o vlasništvu nad akcijama na ime dužan je da obešteti i nadoknadi troškove Društvu i njegovim direktorima i rukovodiocima u slučaju gubitaka ili obaveza koje mogu nastati zbog nezakonite ili lažne upotrebe ili zastupanja od strane bilo kojeg lica na osnovu posjedovanja takve potvrde. Ako je potvrda o vlasništvu nad akcijama na ime pohabana ili izgubljena, ona se može ponovo izdati na osnovu pohabane potvrde ili na osnovu zadovoljavajućeg dokaza o njenom gubitku, uz obeštećenje koje može da se zahtijeva odlukom direktora

2.3 Ako je više lica registrovano kao zajednički nosioci bilo koje akcije, bilo koje od tih lica može ostvariti primitak sa pravnim učinkom za bilo koju dividendu koja se plaća za navedene akcije.

## 3. AKCIJE NA DONOSIOCA

3.1 Na osnovu zahtjeva za izdavanjem akcija na donosioca i plaćanja odgovarajuće nadoknade za izdavanje akcija, Društvo može da, u obimu koji je odobren Odlukom o osnivanju, emituje akcije na donosioca o trošku lica koja su navedena u zahtjevu. Društvo takođe može, nakon primitka zahtjeva u pisanom obliku zajedno sa potvrdama o vlasništvu nad akcijama za navedene akcije, da zamijeni akcije na ime za akcije na donosioca ili obrnuto. U takvom zahtjevu koji dostavlja Društvu, nosilac akcija na donosioca treba da navede ime i adresu lica na čije ime se registruju akcije, i osim ako nosilac ne dostavi zahtjev lično, izvršiće se potvrda vjerodostojnosti na ovdje predviđen način. Uz takav zahtjev koji je Društvu dostavio, nosilac akcija na donosioca takođe treba da dostavi i talone sa kamatnim kuponima koji na dan takve zamjene nisu dospjeli za isplatu dividendi ili bilo kakvu drugu raspodjelu od strane Društva nosiocima takvih akcija. Nakon takve zamjene, potvrda o vlasništvu nad akcijama koja se odnosi na zamijenjene akcije dostavlja se shodno uputstvu člana koji je podnio zahtjev za zamjenu.

3.2 Potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca izdaju se u skladu sa članom 27, stav 2), tačke (a) ili (b) Zakona i navode da donosilac ima pravo na akcije koje su u njima navedene, a kamatnim kuponima, talonima ili na neki drugi način mogu obezbijediti isplatu dividendi ili drugih novčanih sredstava na osnovu akcija koje su navedene u takvim potvrdama.



U skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta, nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca smatra se članom Društva i ima ista prava i povlastice kao i ako bi njegovo ime bilo evidentirano u registru akcija Društva kao ime nosioca akcija.

U skladu sa bilo kojim određenim odredbama ovog Statuta, u cilju ostvarivanja svojih prava kao člana Društva, nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca dužan je da predoči potvrdu o vlasništvu nad akcijama na donosioca kao dokaz o svom članstvu u Društvu. Ne dovodeći u pitanje u uopštenost gore navedenog, sljedeća prava mogu ostvaruju se na sljedeći način:

- 3.4.1 u svrhu ostvarivanja prava glasa na sjednici, nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca dužan je da predoči navedenu potvrdu predsjedavajućem sjednice;
  - 3.4.2 u svrhu ostvarivanja prava glasa o nekoj odluci u pisanom obliku, nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca dužan je da se svojeručno potpiše na bilo kojoj takvoj odluci, nakon čega se vrši potvrda vjerodostojnosti potpisa kao što je navedeno u daljem tekstu;
  - 3.4.3 u svrhu sazivanja sjednice članova Društva, nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca dužan je da uputi svoj zahtjev za sazivanje direktorima, nakon čega se vrši potvrda vjerodostojnosti potpisa kao što je navedeno u daljem tekstu; i
  - 3.4.4 u svrhu primanja dividende, nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca dužan je da podnese na uvid kamatne kupone ili talone izdate u tu svrhu na onim mjestima koja odrede direktori, ili da podnese na uvid potvrdu o vlasništvu nad akcijama na donosioca bilo kojem zastupniku ovlaštenom za isplatu dividendi.
- 3.5 Potpis nosioca potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca smatra se uredno verifikovanim ako nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca takvu potvrdu predoči na uvid javnom notaru (u daljem tekstu: „Službeno lice”) i ako Službeno lice izvrši ovjeru potpisa uz propratnu izjavu:
- 3.5.1 kojom se identifikuje potvrda o vlasništvu nad akcijama na donosioca koja mu je predočena na uvid sa navođenjem broja i datuma potvrde, kao i navođenje broja akcija i klase akcija (ako je primjenjivo) koje su u takvoj potvrdi navedene, i uz koju je priložen prepis potvrde za koju se izvršila provjera aentičnosti potpisa;
  - 3.5.2 kojom se potvrđuje da je potpis nosioca potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca stavljen u njegovom prisustvu i da, ako nosilac predstavlja pravno lice, on je to ustvrdio i o tome predočio zadovoljavajuće dokaze.
- 3.6 Bez obzira na druge odredbe ovog Statuta, nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca može u svakom trenutku dostaviti potvrdu za takve akcije na čuvanje u sjedištu Društva, nakon čega Društvo izdaje priznanicu o tome ovjerenu pečatom Društva koju potpisuje direktor ili rukovodilac koji bilježi ime i adresu lica koje deponuje takvu potvrdu i navodi datum i broj tako deponovanih potvrda o vlasništvu nad akcijama na donosioca i broj akcija koje su u njima navedene. Imenovano lice svaku takvu priznanicu o deponovanju potvrde može koristiti za ostvarivanje prava koje mu pripadaju na osnovu vlasništva nad akcijama upisanim po osnovu deponovane potvrde o vlasništvu nad akcijama donosioca, uključujući i pravo imenovanja punomoćnika. Svaka tako deponovana potvrda o vlasništvu nad akcijama vraća se licu imenovanom u priznanici ili njegovom ličnom zastupniku ako je to lice preminulo, u kom slučaju priznanica više ne proizvodi pravni učinak i vraća se Društvu radi poništavanja, ili, ako je izgubljena ili zagubljena, radi obeštećenja Društva kako se može zahtijevati odlukom direktora.



Nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca u bilo koju svrhu se smatra vlasnikom akcija navedenih u takvoj potvrdi i ni u kom slučaju Društvo ili predsjedavajući bilo koje sjednice članova ili sekretar Društva ili bilo koji direktor ili rukovodilac Društva ili bilo koje ovlašćeno lice nije dužno da se raspita o okolnostima u kojima je potvrda o vlasništvu nad akcijama na donosioca došla u ruke nosioca potvrde, niti je dužno da dovede u pitanje validnost ili vjerodostojnost bilo koje radnje koju je preduzeo nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca čiji je potpis ovjeren i koji je utvrđena autentičnost kao što je ovdje predviđeno.

- 3.8 Ako je nosilac potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca pravno lice, onda sva prava koja se mogu ostvarivati na osnovu takvog udjela može ostvarivati pojedinac koji je ovlašćen da zastupa pravno lice, ali osim kada takvo lice potvrdi da zastupa pravno lice i dužan je predoči na zahtjev zadovoljavajući dokaz da je uredno ovlašćen da zastupa pravno lice, fizičko lice se u bilo koju svrhu ovog člana smatra nosiocem akcija za bilo koju potvrdu o vlasništvu nad akcijama na donosioca u čijem je vlasništvu.
- 3.9 Direktori mogu da obezbijede isplatu dividendi vlasnicima akcija na donosioca kamatnim kuponima ili talonima i u tom slučaju kuponi ili taloni su u obliku i isplativi u ono vrijeme i na onom mjestu koje direktori odrede. Društvo ima pravo da prizna apsolutno pravo donosioca bilo kojeg kupona ili talona izdatog kako je gore navedeno za isplatu dividende na koju se odnosi i predočavanje kupona ili talona Društvu ili njegovim zastupnicima u svakom pogledu predstavlja ispunjenje zahtjeva Društva u smislu takve dividende.
- 3.10 Ako se bilo koja potvrda o vlasništvu nad akcijama, kupon ili talon pohaba ili ošteti, ČLANOVI mogu, nakon dostavljanja prednjeg radi otkazivanja, da izdaju novi umjesto njega, a ako se bilo koja potvrda o vlasništvu nad akcijama, kupon ili talon izgubi ili uništi, ČLANOVI mogu, nakon što se utvrdi gubitak ili uništenje i nakon što se obešteti Društvo kako se odredi odlukom ČLANOVA, da izdaju novu potvrdu o vlasništvu nad akcijama na donosioca umjesto nje, a u oba slučaja za iznos koji Društvo može s vremena na vrijeme odlukom ČLANOVA da utvrdi. U slučaju gubitka ili uništenja, lice kome se izdaju nove potvrde, kuponi ili taloni je takođe dužno da snosi i plati Društvu sve troškove u vezi sa istragom Društva o dokazima takvog gubitka ili uništenja radi obeštećenja.

#### 4. AKCIJE. ODOBRENI KAPITAL I KAPITAL

- 4.1 U skladu sa odredbama ovog Statuta, akcije Društva koje nisu emitovane stoje na raspolaganju direktorima koji mogu, bez dovođenja u pitanje bilo kojih prava koja su prethodno dodijeljena vlasnicima bilo koje postojeće akcije ili klase ili serije akcija, ponuditi, dodijeliti, odobriti opcije nad akcijama ili drugu vrstu raspolaganja akcijama onim licima i u onom trenutku i pod onim uslovima koje Društvo utvrdi odlukom direktora.



Akcije u Društvu emituju se za novčana sredstva, pružene usluge, ličnu imovinu, nepokretnu imovinu, mjenice ili druge dužničke obaveze davanja novca ili imovine ili bilo koju kombinaciju gore navedenog, kako je određeno odlukom direktora.

Akcije u Društvu mogu se emitovati na takav iznos naknade koji direktori mogu s vremena na vrijeme odlukom direktora utvrditi, osim što u slučaju akcija sa nominalnom vrijednošću, iznos ne može biti manji od nominalne vrijednosti i, u nedostatku okolnosti koje upućuju na zloupotrebu, odluka direktora o vrijednosti naknade koju je Društvo primilo za takvo emitovanje je konačna, osim u slučaju kad je upitna njena zakonitost. Naknada za akcijski kapital je u visini nominalne vrijednosti, a višak predstavlja dobit.

- 4.4 Akcija koju emituje Društvo nakon konverzije ili u zamjenu za drugu akciju ili dužničku hartiju od vrijednosti ili drugo sredstvo obezbjeđenja u Društvu u bilo koju svrhu se smatra da je izdato za novac jednak primljenom iznosu ili za koji se smatra da je primljen od Društva za drugu akciju, dužničku hartiju od vrijednosti ili sredstvo obezbjeđenja.
- 4.5 Društvo može raspolagati trezorskim akcijama pod takvim uslovima i na način (koji nije u skladu sa ovim Statutom) koji utvrdi Društvo odlukom direktora.
- 4.6 Društvo može da emituje dio akcije (frakciju) i frakcija ima iste odgovarajuće frakcione obaveze, uslove, preferencije, povlastice, kvalifikacije, ograničenja, prava i druge attribute kao cijela akcija iz iste klase ili serije.
- 4.7 Prilikom emitovanja akcija bez nominalne vrijednosti od strane Društva, naknada za akciju predstavlja kapital u obimu koji određuju direktori, a višak predstavlja dobit, s tim što direktori moraju odrediti kao kapital iznos naknade koji je najmanje jednaka vrijednosti preferencijalnog iznosa akcija, ako postoji, u aktivni Društva nakon likvidacije Društva.
- 4.8 Društvo može da kupi, otkupi ili na neki drugi način stekne i posjeduje sopstvene akcije, ali kupovina, otkup ili druga akvizicija koja predstavlja smanjenje kapitala ne može da se vrši, osim u skladu sa stavovima 7.4 i 7.5
- 4.9 Akcije koje Društvo kupi, otkupi ili na neki drugi način stekne u skladu sa stavom 4.8 mogu se poništiti ili držati kao trezorske akcije, osim ako se akcije ne kupe, otkupe ili na drugi način steknu iz kapitala i na drugi način krše zahtjeve stavova 7.4 i 7.5, ili u mjeri u kojoj takve akcije prelaze 80 posto izdatih akcija Društva, u kojem slučaju se poništavaju, ali su dostupne za ponovno emitovanje. Po poništavanju akcije, iznos uključen kao kapital Društva u odnosu na tu akciju oduzima se od kapitala Društva.
- 4.10 Direktori Društva dužni su da vode registar akcija koji sadrži:
  - 4.10.1 imena i adrese lica koja su vlasnici akcija na ime u Društvu;
  - 4.10.2 ukupan broj svake klase i serije akcija na ime u vlasništvu svakog lica;



datum kada je ime svakog navedenog lica upisano u registar akcija;

4.10.4 u slučaju akcija emitovanih na donosioca, ukupan broj svake klase i serije akcija emitovanih na donosioca; i

4.10.5 u pogledu svake potvrde o vlasništvu nad akcijama na donosioca:

(i) redni broj potvrde;

(ii) ukupan broj svake klase ili serije akcija na donosioca naveden u potvrdi; i

(iii) datum izdavanja potvrde o vlasništvu nad akcijama, ali Društvo može iz registra izbrisati podatke koji se odnose na lica koja više nisu članovi ili informacije u vezi sa akcijama na donosioca koje su poništene.

4.11 Registar akcija može biti u bilo kojem obliku koji odobre direktori, uključujući magnetni, elektronski ili drugi oblik čuvanja podataka, sve dok se iz njegovog sadržaja mogu izraditi čitljivi dokazi

4.12 Kopija registra akcija, počevši od dana registracije Društva, čuva se u sjedištu Društva.

## 5 PRENOS AKCIJA


5.1 U skladu sa bilo kojim ograničenjima Odluke o osnivanju, akcije na ime u Društvu mogu se prenijeti pisanim instrumentom prenosa koji je potpisao prenosilac i koji sadrži ime i adresu primaoca prenosa, ali u nedostatku takvog pisanog instrumenta prenosa, direktori mogu da prihvate one dokaze o prenosu akcija koje smatraju prikladnim.

5.2 Društvo nije obavezno da smatra primaoca prenosa akcija na ime u Društvu za člana Društva sve dok ime prenosioaca ne bude upisano u registar akcija.

5.3 U skladu sa bilo kojim ograničenjima Odluke o osnivanju, Društvo mora na zahtjev prenosioaca ili primaoca prenosa akcije na ime u Društvu upisati u registar akcija ime prenosioaca akcije, osim što registracija prenosa može biti obustavljena i registar akcija zatvoren u ono vrijeme i za onaj period koji Društvo može s vremena na vrijeme odlukom direktora utvrditi pod uslovom da se ta registracija ne obustavi i da se registar akcija ne zatvori duže od 60 dana u bilo kom periodu od 12 mjeseci.

## 6. USTUPANJE AKCIJA

6.1 Stečajni upravnik ili izvršitelj preminulog člana, staratelj člana u slučaju gubitka radne sposobnosti ili stečajni upravnik člana u stečaju su jedina lica za koja Društvo priznaje da imaju pravo na vlasništvo nad udjelom člana, ali oni nemaju pravo da ostvare bilo kakva prava kao član Društva sve dok ne postupaju kako je predviđeno u naredna dva stava.



Svako lice koje je zakonom ili na neki drugi način dobilo pravo na akciju ili akcije usljed smrti, gubitka radne sposobnosti ili bankrota bilo kojeg člana može biti registrovano kao član ako se predlože dokazi koje direktori mogu opravdano da zahtijevaju. Zahtjev bilo kojeg takvog lica da bude registrovan kao član smatra se prenosom udjela preminulog, radno nesposobnog ili bankrotiranog člana i direktori se prema njemu odnose kao takvom.

- 6.3 Svako lice koje je nakon smrti, gubitka radne sposobnosti ili bankrota bilo kojeg člana steklo pravo na akciju ili akcije može, umjesto da bude samo registrovano kao član, da u pisanom obliku zatraži da neko lice koje ono imenuje bude registrovano kao primalac prenosa takve akcije ili akcija i prema takvom zahtjevu će se takođe odnositi kao prema prenosu.
- 5.4 Šta čini gubitak radne sposobnosti nekog lica pitanje je koje utvrđuje sud uzimajući u obzir sve relevantne dokaze i okolnosti slučaja.

## 7. SMANJENJE ILI POVEĆANJE ODOBRENOG KAPITALA

- 7.1 Društvo može odlukom direktora izmjeniti Odluku o osnivanju kako bi povećalo ili smanjilo odobreni kapital i u vezi s tim Društvo može u vezi s bilo kojom neemitovanom akcijom povećati ili smanjiti broj akcija, povećati ili smanjiti nominalnu vrijednost bilo koje akcije ili uticati na bilo koju kombinaciju gore navedenog
- 7.2 Društvo može izmjeniti Odluku o osnivanju kako bi:
- 7.2.1 podijelilo akcije, uključujući emitovane akcije, jedne klase i serije na veći broj akcija iste klase ili serije; ili
  - 7.2.2 kombinovalo akcije, uključujući emitovane akcije jedne klase ili serije u manji broj akcija iste klase ili serije; pod uslovom da, ukoliko se akcije dijele ili kombinuju u skladu sa članovima 7.2.1 i 7.2.2, zbirna nominalna vrijednost novih akcija mora biti jednaka zbirnoj nominalnoj vrijednosti originalnih akcija.
- 7.3 Kapital Društva može se odlukom direktora povećati prenošenjem iznosa dobiti Društva u kapital i, u skladu sa članom 7.4 i 7.5, kapital Društva može se umanjiti prenosom iznosa kapitala Društva u dobit.
- 7.4 Neće se izvršiti umanjeње kapitala kojim se kapital Društva smanjuje na iznos koji je odmah nakon umanjeња manji od ukupne nominalne vrijednosti svih emitovanih akcija sa nominalnom vrijednošću i svih akcija sa nominalnom vrijednošću u vlasništvu Društva kao trezorskih akcija, i ukupnog iznosa koji je označen kao kapital svih emitovanih akcija bez nominalne vrijednosti i svih akcija bez nominalne vrijednosti u vlasništvu Društva kao trezorskih akcija koje imaju preferencijalna prava, ako ih ima, u imovini Društva nakon likvidacije Društva.
- 7.5 Neće se izvršiti umanjeње kapitala osim ako direktori ne utvrde da će Društvo odmah nakon umanjeња moći da ispuni svoje obaveze u trenutku kada one dospijevaju u redovnom toku poslovanja i da imovina Društva koju je moguće prodati nije biti manja od njegovih ukupnih



obaveza, osim odložene poreske obaveze, kao što je prikazano u računovodstvenim knjigama Društva, i njegovog preostalog kapitala, i, u nedostatku okolnosti koje upućuju na zloupotrebu, odluka direktora o vrijednosti imovine Društva koju je moguće prodati je konačna, osim u slučaju kad je upitna njena zakonitost.

7.6 Ukoliko Društvo smanji kapital, Društvo može da:

- 7.6.1 vrati svojim članovima bilo koji iznos koji je Društvo primilo po emitovanju bilo koje od njegovih akcija;
- 7.6.2 kupi, otkupi ili na neki drugi način stekne svoje akcije iz kapitala; ili
- 7.6.3 otkáže svaki kapital koji je izgubljen ili nije predstavljen imovinom koja ima prodajnu vrijednost.

## 8. SJEDNICA I SAGLASNOST ČLANOVA DRUŠTVA

- 8.1 Direktori Društva mogu sazvati sjednicu članova Društva u ono vrijeme, na način i na onom mjestu u državi Belize ili izvan nje koje direktori smatraju neophodnim ili poželjnim.
- 8.2 Direktori sazivaju sjednicu članova na pisani zahtjev članova koji drže 10 odsto ili više emitovanih akcija sa pravom glasa u Društvu.
- 8.3 Direktori su dužni da pošalju članovima poziv za sjednicu Društva u pisanom obliku najmanje 21 (dvadeset i jedan) dan prije sjednice, i to onim licima čija su imena na dan slanja obavještenja upisana kao članovi u registru akcija Društva.
- 8.4 Sjednica članova koja se održava suprotno zahtjevu člana 8.3 smatra se važećom:
  - 8.4.1 ako su članovi koji drže najmanje 90 odsto ukupnog broja akcija sa pravom glasa o svim pitanjima koja se razmatraju na sjednici, ili 90 odsto glasova svake klase ili serije akcija, bez obzira na to da li članovi imaju pravo glasa na njoj kao klasa ili serija koja zajedno ima ne manje od 90 odsto većine preostalih glasova, pristali na poziv za sjednicu po skraćenom postupku; ili
  - 8.4.2 ako su svi članovi koji drže akcije sa pravom glasa o svim ili bilo kojim od pitanja koja se razmatraju na sjednici primili poziv za sjednicu, ali su najavili svoje odsustvo na sjednici, smatra se da su se u tu svrhu odrekli prisustvovanja.
- 8.5 Propust direktora nepažnjom da upute poziv za sjednicu nekom članu ili činjenica da član nije primio takav poziv ne poništava sazivanje sjednice.
- 8.6 Člana može na sjednici članova zastupati punomoćnik koji se može obratiti i glasati u ime tog člana.
- 8.7 Instrument kojim se imenuje punomoćnik predočava se na uvid na mjestu koje je određeno za sjednicu prije vremena održavanja sjednice na kojoj lice imenovano tim instrumentom treba da glasa.





Instrument kojim se imenuje punomoćnik ima sljedeći oblik ili drugi oblik koji predsjedavajući sjednicom prihvata kao instrument koji uredno dokazuje želju člana da imenuje punomoćnika.

Ja/Mi, doljepotpisani \_\_\_\_\_,

u svojstvu člana gore navedenog Društva sa vlasništvom nad akcijama OVIME IMENUJEM/O

\_\_\_\_\_,

iz \_\_\_\_\_, ili njegovu zamjenu \_\_\_\_\_,

iz \_\_\_\_\_, za mog/našeg punomoćnika za glasanje

u moje/naše ime na sjednici članova koja će se održati

dana \_\_\_\_\_,

ili na bilo kojem novom zasijedanju u slučaju

odlaganja ove sjednice.

\_\_\_\_\_  
Član Društva

8.9 U slučaju zajedničkog vlasništva nad akcijama važi sljedeće:

8.9.1 ako dva ili više lica imaju zajedničko vlasništvo nad akcijama, svako od njih može lično ili putem punomoćnika prisustvovati sjednici članova i može se obratiti kao član;

8.9.2 ako je samo jedno od lica koja imaju zajedničko vlasništvo nad akcijama prisutno lično ili preko punomoćnika, ono može glasati u ime svih zajedničkih vlasnika; i

8.9.3 ako su dva ili više lica koja imaju zajedničko vlasništvo nad akcijama prisutna lično ili preko punomoćnika, ona moraju glasati kao jedno.

8.10 Smatra se da je član prisutan na sjednici članova ako učestvuje u sjednici telefonskim putem ili drugim elektronskim sredstvima, a svi članovi koji učestvuju u sjednici mogu da se međusobno čuju.

8.11 Sjednica članova smatra se važećom ako je na početku sjednice lično ili putem punomoćnika prisutno ne manje od 51 odsto glasova akcija ili klase ili serije akcija sa pravom glasa da donose odluke članova koje se razmatraju na sjednici. Ako je kvorum prisutan, bez obzira na činjenicu da takav kvorum može činiti samo jedno lice, tada to lice može odlučiti o bilo kojem pitanju, a potvrda koju to lice potpiše, bilo i da je to lice punomoćnik ovlašten obrascom za imenovanje punomoćnika, predstavlja pravovaljanu odluku članova Društva.



Na svakoj sjednici članova, predsjednik Odbora direktora predsjedava u svojstvu predsjedavajućeg sjednicom. Ako nema predsjednika Odbora direktora ili predsjednik Odbora direktora nije prisutan na sjednici, prisutni članovi biraju nekoga iz njihovih redova za predsjedavajućeg. Ako članovi iz bilo kojeg razloga ne mogu da izaberu predsjedavajućeg, onda lice koje zastupa najveći broj akcija sa pravom glasa a koje lično prisustvuje sjednici ili ga uredno zastupa punomoćnik, predsjedava sjednicom, a u nedostatku ovoga, najstariji pojedinačni član ili zastupnik prisutnog člana predsjedava sjednicom, pod uslovom da predsjedavajući nema odlučujući glas kada je glasanje izjednačeno.

- 8.13 Predsjedavajući može, uz saglasnost prisutnih na sjednici, odložiti bilo koju sjednicu za drugo vrijeme i mjesto, ali na odloženoj sjednici ne razmatraju se druga pitanja osim onih koja su ostala za razmatranje na sjednici na kojoj je došlo do odlaganja.
- 8.14 Na svakoj sjednici članova predsjedavajući je dužan da odluči o načinu glasanja za koji smatra da je primjereno, bilo da je neka odluka donijeta ili ne, a rezultat njegove odluke najavljuje se na sjednici i bilježi u zapisniku sa sjednice. Ako predsjedavajući ima bilo kakve sumnje u ishod bilo koje odluke stavljene na glasanje, tražiće da pisanim putem glasaju svi članovi koji glasaju o toj odluci, ali ako predsjedavajući ne traži glasanje pisanim putem, bilo koji član prisutan lično ili preko punomoćnika koji osporava objavljivanje rezultata bilo kojeg glasanja od strane predsjedavajućeg može odmah nakon takvog objavljivanja da zatraži glasanje pisanim putem i predsjedavajući je obavezan da zatraži glasanje članova pisanim putem. Ako se na bilo kojoj sjednici glasa pisanim putem, predsjedavajući je dužan da uredno zabilježi rezultat takvog glasanja u zapisniku sa sjednice.
- 8.15 Svako lice koje nije fizičko lice smatra se jednim članom i shodno članu 8.17 pravo bilo kojeg fizičkog lica da govori ili zastupa tog člana utvrđuje se odredbama mjerodavnog prava u skladu sa čijim je aktima to lice osnovano ili iz kojeg proizilazi njegovo postojanje. U slučaju sumnje, direktori mogu, u skladu sa načelima savjesnog poslovanja, zatražiti pravni savjet od bilo kojeg stručnog lica, i osim ako i sve dok nadležni sud ne odluči drugačije, direktori se mogu osloniti na takav pravni savjet i postupati u skladu sa njim, a da pri tome ne snose nikakvu odgovornost ni prema jednom članu Društva.
- 8.16 Svako lice osim fizičkog lica koje je član društva može odlukom svojih direktora ili drugog organa upravljanja ovlastiti ona lica koja smatra primjerenim da djeluju kao njegovi predstavnici na bilo kojoj sjednici Društva ili bilo koje klase članova Društva, i tako ovlašćeno lice ima pravo da vrši ista ovlašćenja u ime lica koje predstavlja kao što bi vršilo i to lice da je član Društva kao fizičko lice.
- 8.17 Predsjedavajući bilo koje sjednice na kojoj je glasanje izvršeno preko punomoćnika ili u ime bilo kojeg drugog lica koje nije fizičko lice, može zatražiti kod notara ovjerenu kopiju takvog ovlašćenja za punomoćnika ili ovlaštenog zastupnika koja se dostavlja u roku od 7 dana kada je zatraži, ili se glasovi punomoćnika ili ovlaštenog zastupnika neće uzeti u obzir.
- 8.18 Direktori Društva mogu prisustvovati i obratiti se na bilo kojoj sjednici članova Društva i na bilo kojoj zasebnoj sjednici vlasnika bilo koje klase ili serije akcija u Društvu.

Cap




Prve direktore Društva biraju potpisnici Odluke o osnivanju, a nakon toga, direktore biraju članovi pod uslovima koji članovi odrede.

- 9.2 Minimalni broj direktora Društva je jedan, a maksimalni sedam
- 9.3 Svaki direktor vrši tu funkciju za period, ako postoji, određen odlukom članova ili do njegove smrti, ostavke ili smjene.
- 9.4 Direktor se može smijeniti sa funkcije, sa ili bez razloga, odlukom članova
- 6.5 Direktor može da podnese ostavku u pisanom obliku slanjem obavještenja o svojoj ostavci Društvu, a ostavka stupa na snagu danom primanja obavještenja od strane Društva ili kasnijim datumom koji može biti naveden u obavještenju.
- 9.6 Slobodno mjesto u Odboru direktora može se popuniti odlukom ČLANOVA.
- 9.7 Naknade direktora u smislu usluga koje u bilo kojem svojstvu pružaju Društvu utvrđuju se odlukom članova.
- 9.8 Za imenovanje na funkciju direktora ne mora da bude ispunjen uslov držanja određenog broja akcija, a za direktora može biti imenovano fizičko lice ili privredno društvo.

## 10. OVLAŠĆENJA DIREKTORA

- 10.1 Poslovima i djelatnostima Društva upravljaju direktori koji snose sve troškove nastale prije i u vezi sa osnivanjem i registracijom Društva i oni mogu imati sva ona ovlašćenja Društva koja nisu Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom dodijeljena članovima Društva, ako takva ovlašćenja nisu delegirana u skladu sa ovim Statutom i pod uslovima propisanim odlukom članova; ali nijedan uslov propisan odlukom članova nema prednost ako nije u skladu sa ovim Statutom niti takav uslov poništava bilo koji prethodni akt direktora koji bi bio validan da takav uslov nije postavljen.
- 10.2 Direktori mogu, odlukom direktora, imenovati bilo koje lice, uključujući lice koje je direktor, za rukovodioca ili zastupnika Društva.
- 10.3 Svaki rukovodilac ili zastupnik Društva ima takva ovlašćenja i nadležnosti direktora, uključujući ovlašćenje za ovjeravanje pečatom, kako je navedeno ovim Statutom ili odlukom direktora o imenovanju rukovodioca ili zastupnika, osim što nijedan rukovodilac ili zastupnik nema bilo koja ovlašćenja i nadležnosti u vezi sa utvrđivanjem naknada direktora.
- 10.4 Svaki direktor koji je pravno lice može imenovati bilo koje lice za svog uredno ovlaštenog predstavnika sa ciljem zastupanja direktora na sjednici Odbora direktora ili u vezi sa jednoglasnim saglasnostima u pisanom obliku.



Ovlašćeni direktori mogu da djeluju bez obzira na bilo koje slobodno mjesto u njihovom organu, osim ako je njihov broj smanjen ispod broja koji je određen ovim Statutom ili shodno njemu i koji predstavlja neophodan kvorum za sjednicu direktora, kada ovlašćeni direktori ili direktor mogu da djeluju samo u svrhu imenovanja direktora da popune bilo koje nastalo slobodno mjesto ili da sazovu sjednicu članova.

10.6 Sve čekove, mjenice, mjenična ovlašćenja, mjenične blankete i druge prenosive hartije od vrijednosti i sve potvrde o prijemu bilo kojeg primljenog potraživanja u Društvu potpisuju se, povlače, prihvataju, potvrđuju ili na drugi način izvršavaju, u zavisnosti od slučaja, na način koji se s vremena na vrijeme određuje odlukama ČLANOVA.

## 11. PROCEDURALNI USLOVI DIREKTORA

11.1 Direktori Društva ili bilo kojeg odbora u Društvu mogu se sastati u ono vrijeme, na način i na onom mjestu u državi Belize ili izvan nje koje direktori smatraju neophodnim ili poželjnim.

11.2 Smatra se da je direktor prisutan na sjednici članova ako učestvuje u sjednici telefonskim putem ili drugim elektronskim sredstvima, a svi direktori koji učestvuju u sjednici mogu da se međusobno čuju..

11.3 Poziv za sjednicu direktora šalje se direktorima najmanje 7 dana prije sjednice, ali sjednica direktora koji je održana bez poziva svim direktorima najmanje 7 dana prije sjednice smatra se važećom ako su svi direktori koji ne prisustvuju, a koji imaju pravo glasa na sjednici, najavili svoje odsustvo sjednici. Propust nepažnjom da se uputi poziv za sjednicu nekom direktoru ili činjenica da direktor nije primio takav poziv ne poništava sazivanje sjednice

11.4 Direktor može pisanim instrumentom imenovati zamjenika koji ne mora biti iz redova direktora, a zamjenik ima pravo da prisustvuje sjednicama u odsustvu direktora koji ga je imenovao i da glasa ili izražava saglasnost u ime direktora.

11.5 Sjednica direktora smatra se važećom u bilo koju svrhu ako je na početku sjednice prisutno lično ili putem zamjenika ne manje od polovine ukupnog broja direktora, osim ako Društvo ima samo dva direktora u kojem slučaju kvorum čine dva direktora.

11.6 Ako Društvo ima samo jednog direktora, odredbe ovog Statuta u vezi sa sjednicama direktora se ne primjenjuju, ali takav jedini direktor ima puna ovlašćenja da zastupa i djeluje u Društvu u svim pitanjima koja nisu Zakonom ili Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom dodijeljena članovima Društva, a umjesto zapisnika sa sjednice dužan je da sačini i potpiše zabilješku u pisanoj obliku ili akt o svim pitanjima koja zahtijevaju odluku direktora. Takva zabilješka ili akt predstavljaju dovoljan dokaz takve odluke u bilo koju svrhu.

11.7 Na svakoj sjednici direktora, predsjedavajući Odbora direktora predsjedava sjednicom. Ako nema predsjednika Odbora direktora ili ako predsjednik Odbora direktora nije prisutan na sjednici, sjednicom Odbora direktora predsjedava potpredsjednik Odbora direktora. Ako nema potpredsjednika Odbora direktora ili ako potpredsjednik Odbora direktora nije prisutan na sjednici, direktori biraju nekoga iz svojih redova za predsjedavajućeg sjednice.



11.8 Direktori su dužni da vode sljedeću evidenciju u Društvu:

- 11.8.1 zapisnike svih sjednica direktora, članova, Odbora direktora, Odbora rukovodioca i Odbora članova;
  - 11.8.2 kopije svih odluka koje su donijeli direktori, članovi, Odbor direktora, Odbor rukovodioca i Odbor članova; i
  - 11.8.3 druge poslovne knjige i evidencije koji su odlukom direktora navedeni kao neophodni ili poželjni kako bi prikazali finansijsku poziciju Društva.
- 11.9 Poslovne knjige, evidencije i zapisnici čuvaju se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu koje odredi direktor.
- 11.10 Direktori mogu, odlukom direktora, osnovati jedan ili više odbora, od kojih svaki čini jedan ili više direktora.
- 11.11 Svaki Odbor direktora ima takva ovlašćenja i nadležnosti direktora, uključujući ovlašćenje i nadležnost da ovjerava pečatom Društva, koja su utvrđena odlukom direktora o osnivanju odbora, osim što nijedan odbor nema ni ovlašćenja niti nadležnost da mijenja Odluku o osnivanju ili ovaj Statut ili pitanja koja traže odlučivanje odlukom direktora u skladu sa članovima 9.6, 9.7 and 10.2.
- 11.12 Sjednice i procedure svakog odbora direktora kojeg čini dva ili više direktora uređuju mutatis mutandis odredbe ovog Statuta koje regulišu proceduralne uslove direktora tako da iste ne može da zamijeni nijedna odredba odluke o osnivanju odbora.

## 12. RUKOVODIOCI

- 12.1 Društvo može odlukom direktora ili članova imenovati rukovodioce Društva kada to smatra neophodnim ili poželjnim. Takvi rukovodioci mogu biti predsjedavajući Odbora direktora, potpredsjednik Odbora direktora, predsjednik i jedan ili više potpredsjednika, sekretari i blagajnici i drugi rukovodioci koji se povremeno mogu smatrati poželjnim. Jedna osoba može biti imenovana na više rukovodećih pozicija.
- 12.2 Rukovodioci obavljaju dužnosti koje su propisane u vrijeme njihovog imenovanja, podložne bilo kakvim izmjenama u tim dužnostima koje mogu biti propisane u kasnijem periodu odlukom direktora ili odlukom članova, ali u nedostatku određene raspodjele dužnosti, odgovornost predsjedavajućeg Odbora direktora je da predsjedava sjednicom direktora i sjednicom članova, odgovornost potpredsjedavajućeg je da djeluje u odsustvu predsjedavajućeg, odgovornost predsjednika da upravlja svakodnevnim poslovima Društva, odgovornost potpredsjednika je da postupa u skladu sa redosljedom senioriteta u odsustvu predsjednika ali i da izvršava one dužnosti koje mu predsjednik može delegirati, odgovornost sekretara je da vode registar akcija, zapisnika i evidencija (osim finansijskih evidencija) Društva i da obezbjeđuju usklađenost sa svim proceduralnim zahtjevima koje Društvu nameću važeći zakoni, a blagajnik je zadužen za finansijska pitanja Društva.

mp



Dužnosti svih rukovodioca utvrđuju se odlukom direktora.

Rukovodioci ostaju na funkciji sve dok njihovi nasljednici ne budu propisno izabrani i kvalifikovani, ali svaki rukovodilac izabran ili imenovan kako je navedeno u članu 12.1. može biti smijenjen u bilo kojem trenutku, sa ili bez razloga, odlukom direktora ili odlukom članova. Bilo koje slobodno radno mjesto u bilo kojoj kancelariji Društva može se popuniti odlukom direktora ili odlukom članova.

### 13. NAKNADA TROŠKOVA

13.1 U skladu s članom 14.2, Društvo može da nadoknadi sve troškove, uključujući pravne naknade, kao i sve presude, novčane kazne i iznose plaćene u svrhu poravnjanja i razumno nastale u vezi s pravnim, upravnim ili istražnim postupkom, bilo kojeg lica koje:

13.1.1 jeste ili je bilo stranka ili joj prijeto da postane stranka u bilo kojem postupku koji je u toku ili završen, bilo građanskom, krivičnom, upravnom ili istražnom, zbog činjenice da to lice jeste ili je bilo direktor ili rukovodilac ili stečajni upravnik Društva; i

13.1.2 jeste ili je bilo, na zahtjev Društva, na funkciji direktora ili rukovodioca ili stečajnog upravnika, ili u bilo kojem drugom svojstvu djeluje ili je djelovalo u ime drugog društva, komanditnog društva, nezvaničnog udruženja lica, povjereničkog fonda, ili drugog društva.

13.2 Član 13.1 primjenjuje se samo na lica iz tog člana ako je lice postupalo pošteno i savjesno i u najboljem interesu Društva, a u slučaju krivičnog postupka ako lice nije imalo opravdani razlog da vjeruje da je njegovo ponašanje protivzakonito.

13.3 Odluka direktora o tome da li je osoba postupala pošteno i savjesno i u najboljem interesu Društva, i o tome da li je to lice imalo opravdani razlog da vjeruje da je njegovo ponašanje protivzakonito jeste, u nedostatku okolnosti koje upućuju na zloupotrebu, dovoljna za potrebe primjene ovog člana, osim u slučaju kad je upitna njena zakonitost.

13.4 Završetak bilo kojeg postupka bilo kojom presudom, naredbom, poravnanjem, osudom ili prekidom postupka, sam po sebi ne stvara pretpostavku da lice nije postupalo pošteno i savjesno i u najboljem interesu Društva, ili da je to lice imalo opravdani razlog da vjeruje da je njegovo ponašanje protivzakonito.

13.5 Ako lice iz člana 14.1 nije osuđeno u bilo kojem postupku navedenom u tom članu, to lice ima pravo na naknadu svih troškova, uključujući pravne naknade, kao i sve presude, novčane kazne i iznose plaćene u svrhu poravnjanja i razumno nastale koje je lice pretrpilo u vezi sa postupkom.

13.6 Društvo može da kupi i zadrži osiguranje u odnosu na bilo koje lice koje jeste ili je bilo direktor ili rukovodilac ili stečajni upravnik Društva, ili koje jeste ili je bilo, na zahtjev Društva, na funkciji direktora ili rukovodioca ili stečajnog upravnika, ili u bilo kojem drugom svojstvu djeluje ili je djelovalo u ime drugog društva, komanditnog društva, nezvaničnog udruženja lica, povjereničkog



fonda ili drugog društva, protiv svake odgovornosti koja je utvrđena protiv tog lica i koja je u tom svojstvu nastala od strane lica, bez obzira da li Društvo ima ili bi imalo pravo naknade troškova licu protiv odgovornosti utvrđenih članom 14.1.

#### 14. PEČAT

Društvo ima pečat, a otisak pečata se čuva u sjedištu Društva. Direktori su dužni da obezbijede da se pečat čuva na sigurnom. Ovjeravanje bilo kojeg pisanog instrumenta pečatom vrši se u prisustvu direktora ili drugog lica koje je povremeno ovlašćeno odlukom direktora. Direktor ili ovlašćeno lice otisak pečata mogu reprodukovati štampanjem ili drugim sredstvima na bilo kojem pisanom instrumentu i u tom slučaju otisak pečata ima istu snagu i pravovaljanost kao da je pečat otisnut na takav instrument i potpisan kao što je prethodno opisano.

#### 15. DIVIDENDE

- 15.1 Društvo može odlukom direktora da izglasa i isplati dividende u novcu, akcijama ili drugoj imovini, ali se dividende glasaju i isplaćuju samo iz dobiti. U slučaju da se dividende isplaćuju u novčanicama, direktori su dužni da odlukom direktora kojom su izglasali dividend uspostave i evidentiraju fer i odgovarajuću vrijednost za imovinu koja će se ovim putem raspodijeliti.
- 15.2 Direktori mogu članovima povremeno da isplate privremene dividende za koje direktori vjeruju da su opravdane profitom Društva.
- 15.3 Direktori mogu, prije izglasavanja bilo kakve dividende, da iz dobiti Društva izdvoje iznos koji smatraju odgovarajućim za potrebe rezervnog fonda za hartije od vrijednosti koje oni odaberu.
- 15.4 Dividende se ne izglasavaju i ne isplaćuju osim ako direktori ne utvrde da Društvo odmah nakon isplate dividende može da ispuni svoje obaveze u trenutku kada one dospijevaju u redovnom toku poslovanja i da prosječna vrijednost imovine Društva nije manja od iznosa njegovih ukupnih obaveza, osim odložene poreske obaveze, kao što je prikazano u računovodstvenim knjigama Društva, i njegovog kapitala. U nedostatku okolnosti koje upućuju na zloupotrebu, odluka direktora o prosječnoj vrijednosti imovine Društva je konačna, osim u slučaju kad je upitna njena zakonitost.
- 15.5 Obavještenje o bilo kakvoj raspodjeli dividendi koje su izglasane šalje se svakom članu Društva na način definisan ovim Statutom, a sve dividende koje nisu podignute u roku od tri godine nakon njihovog izglasavanja mogu se oduzeti odlukom direktora u korist Društva.
- 15.6 Nijedna dividenda ne nosi kamate u odnosu na Društvo i nijedna dividenda se ne isplaćuje na akcije opisane u članu 4.10.
- 15.7 Akcija koju je Društvo izdalo kao dividendu tretira se u bilo koju svrhu kao izdata za novac jednak dobiti koja se prenosi u kapital po izdavanju akcije.
- 15.8 U slučaju dividende odobrenih, a neizdatih akcija nominalne vrijednosti, iznos jednak zbirnoj nominalnoj vrijednosti akcija prenosi se iz dobiti u kapital u trenutku raspodjele.



U slučaju dividende odobrenih, a neizdatih akcija bez nominalne vrijednosti, iznos koji su odredili direktori se prenositi iz dobiti u kapital u trenutku raspodjele, s tim što direktori moraju odrediti kao kapital iznos koji je najmanje jednak iznosu na koji imaju pravo akcije koje imaju preferencijalna prava, ako ih ima, u imovini Društva nakon likvidacije Društva.

#### 16. POSLOVNE KNJIGE

Društvo vodi one poslovne knjige i evidencije koje direktori Društva smatraju potrebnim ili poželjnim kako bi iskazali finansijski položaj Društva.

#### 17. REVIZIJA

17.1 Društvo može odlukom članova da zatraži reviziju poslovnih knjiga.

17.2 Prvi revizori imenuju se odlukom direktora; kasniji revizori imenuju se odlukom članova.

17.3 Revizori mogu biti članovi Društva, ali nijedan direktor ili drugi rukovodilac ne može vršiti funkciju revizora Društva tokom svog mandata.

17.4 Naknada revizora Društva:

17.4.1 u slučaju revizora koje imenuju direktori, može se utvrditi odlukom direktora.

17.4.2 U skladu sa gore navedenim, utvrđuje se odlukom članova ili na način na koji Društvo utvrdi odlukom članova.

17.5 Revizori su dužni da pregledaju svaki bilans uspjeha i bilans stanja koji se moraju dostaviti svakom članu Društva ili pružiti na uvid prije sjednice članova Društva i u pisanom izvještaju iskazati da li ili ne:

17.5.1 prema njihovom mišljenju, bilans uspjeha i bilans stanja daju istinit i tačan iskaz ukupnog rezultata za period obuhvaćen poslovnim knjigama, kao i iskaz o finansijskoj poziciji Društva na kraju tog perioda,

17.5.2 su dostavljene sve informacije i objašnjenja koja su zatražili revizori.

17.6 Izvještaj revizora prilaže se računovodstvenim izvještajima i predstavlja se na sjednicama članova na kojima se poslovne knjige podnose Društvu ili se dostavlja članovima.

17.7 Svaki revizor Društva ima pravo da primi obavještenje o bilo kojoj sjednici članova Društva na kojoj se podnose bilans uspjeha i bilans stanja Društva, kao i da istoj prisustvuje.





## 18. OBAVJEŠTENJA

- 18.1 Svako obavještenje, informacija ili izjava u pisanom obliku koje Društvo uputi članovima moraju se dostaviti članovima koji posjeduju akcije na ime poštom, i to upućeni svakom članu na adresu koja je navedena u registru akcija, a članovima koji posjeduju akcije na donosioca, na način predviđen Odlukom o osnivanju.
- 18.2 Svi pozivi, obavještenja, nalozi, dokumenta, akti, informacije ili izjave u pisanom obliku koji se upućuju Društvu mogu se dostaviti uručanjem ili slanjem preporučenom poštom Društvu na adresu njegovog sjedišta, ili uručanjem ili slanjem preporučenom poštom registrovanom agentu Društva.
- 18.3 Uručenje bilo kojih poziva, obavještenja, naloga, dokumenata, akata, informacija ili izjava u pisanom obliku koji se upućuju Društvu može se dokazati postojanjem priznanice da je poziv, obavještenje, nalog, dokument, akt, informacija ili izjava u pisanom obliku poslat poštom u periodu kada bi njegovo isporučivanje u redovnom toku isporuke bilo obavljeno u roku propisanom za tu uslugu, pravilno adresirano, a poštarina unaprijed plaćena.


## 19. PENZIONI FOND ZA STAROSNU, ODNOSNO PRIJEVREMENU STAROSNU PENZIJU

Direktori mogu da uspostave i održavaju ili obezbijede uspostavljanje i održavanje bilo kojeg penzionog fonda za starosnu, odnosno prijevremenu starosnu penziju koja se zasniva ili ne zasniva na uplati doprinosa, kao i da daju ili obezbijede davanje donacija, uloga, penzija, naknada ili dodataka bilo kojem licu koje jeste ili je u bilo kojem trenutku bilo zaposleno u Društvu ili bilo u službi Društva ili bilo kojeg njegovog supsidijarnog društva ili je povezano sa Društvom ili s bilo kojim takvim supsidijarnim društvom, ili koje jeste ili je u bilo kojem trenutku bilo na funkciji direktora ili rukovodioca Društva ili bilo kojeg drugog društva prethodno pomenutog, ili koje ima ili je imalo bilo koje plaćeno radno mjesto ili funkciju u Društvu ili bilo kojem drugom društvu prethodno pomenutom, ili bilo koje lice za čiju je dobrobit Društvo ili bilo koje drugo društvo prethodno pomenuto jeste ili je u bilo kojem trenutku bilo zainteresovano, kao i suprugama, udovicama, porodicama i izdržavanim članovima ovog lica i mogu vršiti plaćanja za ili prema osiguranju bilo kojeg takvog lica kao što je prethodno navedeno, i mogu vršiti plaćanja za ili prema osiguranju bilo kojeg ili u saradnji sa bilo kojim drugim takvim društvom kao što je prethodno navedeno.

## 20. ARBITRAŽA

- 20.1 U slučaju razlika između Društva s jedne strane i bilo kog člana ili njihovih izvršilaca, administratora ili pravnih nasljednika s druge strane, imajući u vidu istinsku namjeru i konstrukciju ili incidenciju ili posljedice ovog Statuta ili Zakona, imajući u vidu sprovođenje ili izvršenje Zakona, propusta ili pretrpljenih troškova u skladu sa Zakonom ili imajući u vidu bilo koje kršenje ili navodno kršenje ili drugu povredu odredbi ovog Statuta ili Zakona ili bilo kojeg zakona koji se odnosi na Društvo ili bilo koji od poslova Društva, takve razlike se, osim ukoliko se strane ne dogovore o izboru jednog arbitra, upućuju na dva arbitra, koji će prije donošenja odluke pokrenuti postupak imenovanja sudije po dogovoru.

ap



Ako bilo koja od strana u postupku propusti da imenuje arbitra prvobitno ili putem zamjene (u slučaju da imenovani arbitar premine, nije sposoban da djeluje ili odbija da djeluje) 10 dana nakon što mu je druga strana najavila da imenuje arbitra, takva druga strana može da imenuje arbitra koji djeluje umjesto arbitra strane koja nije ispunila obavezu.

21. DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA I GAŠENJE

Društvo može odlukom članova dobrovoljno započeti likvidaciju i gašenje Društva, a ako Društvo nikada nije emitovalo akcije može dobrovoljno započeti likvidaciju i gašenje Društva odlukom direktora.

22. NASTAVAK POSLOVANJA

Društvo može odlukom članova ili jednoglasnom odlukom svih direktora Društva nastaviti da posluje kao Društvo osnovano u skladu sa zakonima u jurisdikciji izvan države Belize na način predviđen tim zakonima.

23. IZMJENE I DOPUNE

Društvo može da izmjeni ovu Odluku o osnivanju odlukom svojih članova.

U svrhu osnivanja međunarodnog privrednog društva shodno zakonima države Belize, lice čije se ime i adresa pojavljuju u daljem tekstu u svojstvu potpisnika ovog akta, stavlja svoj potpis na ovu Odluku o osnivanju u prisustvu dolje potpisanog svjedoka:

**POTPISNICI**

\_\_\_\_\_  
Nicolas V. Dujon  
Direktor  
Belize International Trust Corporation Limited  
#24 Tangerine Street  
Belmopan, Belize

**POSVJEDOČIO**

[svojeručni potpis]  
Carol M. Squires  
#24 Tangerine Street  
Belmopan, Belize  
Sekretar

DANA 3. maja 2006. godine

**TUMAČ**  
**Ana Poštoš**

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori, rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1655/17-1 od 24. maja 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

U Podgorici, dana 01.10.2020. €.

Pečat

Podpis

**INTERPRETER/TRANSLATOR**

**Ana Poštoš**


for English language, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice number 03-745-1655/17-1 dated 24 May 2017. for the period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee \_\_\_\_\_ €.

In Podgorica, on \_\_\_\_\_

Seal

Signature



Number:

Incorporated under the Laws of Belize

**MEMORANDUM AND ARTICLES  
OF ASSOCIATION**

of

**MS INVEST INC.**



Date of Incorporation



**BELIZE**

**THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 2000**

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION**

**OF**

**MS INVEST INC.**

1. **NAME**

The name of the Company is **MS INVEST INC.**

2. **REGISTERED OFFICE**

The Registered Office of the Company is #24 Tangerine Street, Belmopan, Belize, or such other place within Belize as the Company may from time to time by a resolution of the members determine.

3. **REGISTERED AGENT**

The Registered Agent of the Company is **Belize International Trust Corporation Limited** of #24 Tangerine Street, Belmopan, Belize, or such other person qualified under the International Business Companies Act, 2000 (the "Act") as the Company may from time to time by a resolution of the members determine.

4. **GENERAL OBJECTS AND POWERS**

The objects of the Company are to engage in any act or activity that is not prohibited under any law for time being force in Belize including, but not limited to, the following:

- 4.1 to carry on the business of an investment company and for that purpose to acquire and hold either in the name of the Company or in that of any nominee, shares, stocks, debentures, debenture stock, scrip, bonds, notes, obligations, investments and securities and warrants or options in respect of any shares, stocks, debentures, debenture stock, scrip, bonds, notes, obligations, investments or securities;
- 4.2 to acquire such shares, stocks, debentures, debenture stocks, scrip, bonds notes, obligations, investments or securities or warrants or options therein by original subscription, contract, tender, purchase, exchange, underwriting, participation in syndicates or otherwise, and whether or not fully paid up, and to subscribe for the same subject to such terms and conditions (if any) as may be thought fit;
- 4.3 to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership of any such shares, stocks, obligations or other securities including

without prejudice to the generality of the foregoing all such powers of veto of control as may be conferred by virtue of the holding by the Company of some special proportion of the issued or nominal amount thereof and to provide managerial and other executive supervisory and consultancy services for or in relation to any company in which the Company is interested upon such terms as may be thought fit;

- 4.4 to acquire and hold either in the name of the Company or in that of any nominee and whether as principal or broker or agent any currency in any form in any part of the world and any commodity and to enter.
- 4.5 to offer for public subscription any shares or stocks in the capital of or debentures or debenture stock or other securities of or otherwise to establish or promote or concur in establishing or promoting, any company, societe anonyme, association, undertaking or public or private body;
- 4.6 to carry on business as financiers, concessionaires and merchants and to undertake and carry on and execute any other business which may seem to be capable of being conveniently carried on in connection with any of these objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or facilities the realization of, or render profitable, any of the Company's property or rights;
- 4.7 to carry on the business of a property investment and holding company and for that purpose to purchase, take on lease, or in exchange, or otherwise acquire, hold, undertake or direct the management of work, develop the resources of, and turn to account any estates, land, buildings, tenements, and other real property and property of every description, whether of freehold, leasehold, or other tenure, and wheresoever situate, and any interests therein, rights and powers conferred by, or incident to, the ownership of any such property;
- 4.8 to sell, lease, let, mortgage, or otherwise dispose of, grant rights over or otherwise provide any such property of the Company without seeking rental or consideration for such disposal or provision, or otherwise upon such terms as the Company shall determine;
- 4.9 to acquire and assume for any estate or interest and to take options over, construct, develop or exploit any property, real or personal or movable or immovable and rights of any kind and the whole or any part of the undertaking assets and liabilities of any person and to act and carry on business as a holding company;
- 4.10 to acquire, trade and deal with, or hold stocks, shares, bonds, debentures, scrip, investments and securities of all kinds issued in any country in any part of the world;
- 4.11 to raise and borrow money by the issue of shares, stock, debentures, bonds, obligations, deposit notes and otherwise howsoever and to underwrite any such issue and without limiting the generality of the foregoing to secure or discharge any debt or obligation of or the Company in any manner and in particular by the

issue of debentures (perpetual or otherwise) and to secure the repayment of any money borrowed raised or owing by mortgage, charge, or lien upon the whole or any part of the Company's property or assets (whether present or future);

- 4.12 to deposit the monies of the Company with any company or person and to advance and lend money upon such terms as may be arranged and with or without security and to guarantee the performance of any contract or obligation and the payment of money of or by any person or company, and generally to give guarantees and indemnities including guarantees and indemnities in respect of the liabilities of persons whether or not associated with the Company and whether or not the Company receives any consideration therefore and to secure any such guarantee or indemnity by the grant of charges, mortgages or liens on the whole or any part of the Company's property or assets present or future;
- 4.13 to apply for, purchase or by other means acquire and protect, prolong and renew any patents, patent rights, brevets d'invention, licenses, trade mark, protections and concessions or other rights which may appear likely to be advantageous or useful to the Company;
- 4.14 to acquire and undertake, on any terms and subject to any conditions, the whole or any part of the business, property and liabilities of any person or company carrying on any business which the Company is authorized to carry on, or possessed of property suitable for the purpose of the Company;
- 4.15 to amalgamate with or enter into partnership or any joint purpose of profit-sharing arrangement with or to co-operate in any way with, or assist or subsidize any company, firm or person carrying on, or proposing to carry on, any business within the objects of the Company;
- 4.16 to purchase with a view to closing or reselling in whole or in part any business or properties which may seem to be deemed likely to injure by competition or otherwise any business or branch of business which the Company is authorized to carry on, and to close, abandon and give up any works or businesses at any time acquired by the Company;
- 4.17 to act as directors or managers of or to appoint directors or managers of any subsidiary company or of any other company in which this Company is or may be interested;
- 4.18 to make, draw, accept, endorse, discount, negotiate, execute and issue and to buy, sell and deal in promissory notes, bills of exchange, cheques, bills of lading, shipping documents, docks and warehouse warrants and other instruments negotiable or transferable or otherwise;
- 4.19 to lend money with or without security and to subsidize, assist and guarantee the payment of money by or the performance of any contract, engagement or obligation by and persons or companies;

- 4.20 to constitute any trusts with a view to the issue of preferred and deferred or any other special stocks or securities based on or representing any shares, stocks, or other assets specifically appropriated for the purposes of any such trusts, and to settle and regulate and, if thought fit, to undertake and execute any such trusts and to issue, dispose of or hold any such preferred, deferred or other special stocks or securities;
- 4.21 to pay all preliminary expenses of the Company and any company promoted by the Company or any company in which this Company is or may contemplate being interested including in such preliminary expenses all or any part of the costs and expenses of owners of any business or property acquired by the Company;
- 4.22 to enter into any arrangements with any Government or authority, imperial, supreme, municipal, local or otherwise, or company that seems conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from any such Government, authority, or company any charters, contracts, decrees, rights, grants, loans, privileges or concessions which the Company may think it desirable to obtain and to carry out, exercise and comply with others;
- 4.23 to vest any real or personal property, rights or interest, acquired by or belonging to the Company in any person or company on behalf or for the benefit of the Company, with or without any declared trust in favour of the Company;
- 4.24 to undertake and perform sub-contracts and to act through or by means of agents, brokers, sub-contractors or others;
- 4.25 to remunerate any person or company rendering services to the Company, whether by cash payment or by the allotment to him or them of shares, stocks, debentures, bonds or other securities of the Company credited as paid up in full or in part or otherwise;
- 4.26 to procure the Company to be registered or recognized in any part of the world outside Belize;
- 4.27 to distribute among the members of the Company in kind any property of the Company (whether by way of dividend or otherwise) and in particular and shares, stocks, debentures, bonds or other securities belonging to or at the disposal of the Company;
- 4.28 to accept payment for any property or rights sold or otherwise disposed of or dealt with by the Company either in cash, by installments or otherwise, or in fully or partly paid up shares of any company or corporation, with or without deferred or preferred rights in respect of dividend or repayment of capital or otherwise or in debentures or mortgage debentures, debenture stock, mortgages or other securities of any company or corporation, or partly in one mode and partly in another and to hold, dispose of or otherwise deal with any shares, stock or securities so acquired;



- 4.29 to have the power exercisable solely by resolution of the directors to vest the corpus or the income of any trust in itself and to do all such things as may be conducive to the attainment of such objects;
- 4.30 to make such gifts of the Company's property as all members of the Company in general meeting shall decide including, without limiting the generality thereof, the power to vest all or any part of the Company's property, revocable or irrevocable, in the name of trustees for the benefit of such person or persons including the Company on such terms as all the members of the Company in general meeting shall decide;
- 4.31 the Company shall have all such powers as are permitted by law for the time being in force in Belize which are necessary or conducive to the conduct, promotion or attainment of the objects of the Company.

## 5. EXCLUSIONS

5.1 The Company shall not:

- 5.1.1 carry on business with persons resident in Belize;
- 5.1.2 own an interest in real property situate in Belize other than a lease referred to in paragraph 5.2.5 of sub-clause 5.2 below
- 5.1.3 carry on banking business unless it is licensed under an enactment authorizing it to carry on such business
- 5.1.4 carry on business as an insurance or a reinsurance company, insurance agent or insurance broker, unless it is licensed under an enactment authorizing it to carry on such business
- 5.1.5 carry on the business of providing the registered office for companies.
- 5.1.6 hold shares, stocks, debt obligations or other securities in a company incorporated under the Companies Act or under any enactment amending or substituting the said act.
- 5.1.7 issue its shares stock debt obligations or other securities to any person resident in Belize or to any company incorporated under the Companies Act or under any enactment amending or substituting the said Act.

5.2 For the purpose of paragraph 5.1.1 of sub-clause 5.1 above, the Company shall not be treated as carrying on business with persons resident in Belize by reason only that:

- 5.2.1 it makes or maintains deposits with a company incorporated in Belize and carrying on a banking business within Belize;

- 5.2.2 it makes or maintains professional contact with solicitors, barristers, accountants, bookkeepers, trust companies, administration companies, investment advisers or other similar persons carrying on business within Belize;
  - 5.2.3 it prepares or maintains books and records within Belize;
  - 5.2.4 it holds, within Belize, meetings of its directors or members;
  - 5.2.5 it holds a lease of property for use as an office from which to communicate with members or where books and records of the Company are prepared or maintained;
  - 5.2.6 it owns a vessel or vessels registered in Belize in accordance with the Merchant Shipping Act, Chapter 236 of 2000.
- 5.3 For the purpose of paragraph 5.1.7 of sub-clause 5.1 above a person or a company resident in Belize who is a registered agent pursuant to section 39 of the International Business Companies Act may hold shares in a nominee capacity but not beneficially in a company incorporated under the said Act.

## 6. SHARE CAPITAL

- 6.1 Shares in the Company shall be issued in the currency of the United States of America;
- 6.2 The authorized capital of the Company is (\$ 50,000) divided into (50,000) shares of Dollar (\$ 1.00) par value.
- 6.3 The shares of the Company shall comprise a single class and series.
  - 6.3.1 The rights attaching to the Shares shall be as stated in the Memorandum of Association.
- 6.4 The designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions of each class and series of shares that the Company is authorised to issue, including, but not limited to, the allocation of different rights as to voting, dividends, redemption or distribution on liquidation, shall be fixed by resolution of the directors of the Company unless such designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions are fixed by this Memorandum of Association or the Articles of Association of the company.
- 6.5 Registered or Bearer Shares;
  - 6.5.1 The company may issue all or part of its authorized shares either as registered shares or as shares issued to bearer and the directors of the Company shall be empowered to determine by resolution of the directors which of such authorized shares shall be issued as registered shares and

which as shares issued to bearer unless such determination is fixed by this Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company;

6.5.2 shares issued as registered shares may be exchanged for shares issued to bearer, shares issued to bearer may be exchanged for registered shares;

6.5.3 notice to the holders of shares issued to bearer shall be sent by prepaid registered post addressed to the addressee to which the original bearer share certificates were dispatched and/or in the manner set out in the Articles of Association of the Company and compliance with the foregoing shall constitute proper service of any notice upon the bearer of such shares;

6.6 Registered shares in the Company may be transferred, subject to compliance with the requirements of the Act and of this Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company.


## 7. AMENDMENTS

The Company may amend this Memorandum of Association by a resolution of its members.


For the purpose of incorporating an International Business Company under the laws of Belize the person whose name and address appears below as the Subscriber hereby subscribes its name to this Memorandum of Association in the presence of the undersigned witness.

### NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER


#### SUBSCRIBERS

  
\_\_\_\_\_  
Nicolas V. Dujon  
Director  
Belize International Trust Corporation Limited  
#24 Tangerine Street  
Belmopan, Belize

#### WITNESS

  
\_\_\_\_\_  
Carol M. Squires  
#24 Tangerine Street  
Belmopan, Belize  
Secretary

**DATED** the 3rd day of May, 2006



33

WATER

The C  
from

For the  
the  
its

AKI JEZIK

33

6

CV 2494/2022  
4.6

PREPIS OVJERENOG  
PREPISA

N. V. DUJON  
NOTARY

PREPIS IZVORNE  
ISPRAVE

I, **NICOLAS V. DUJON** Notary Public of Belize City, Belize duly licenced.


**DO HEREBY CERTIFY**


**THAT** the documents hereunto annexed namely:

- The Memorandum and Articles of Association of **MS INVEST INC.**
- The Certificate of Incorporation of **MS INVEST INC.**
- The Subscriber's Resolution appointing First Director of **MS INVEST INC.** dated the 3rd day of May, 2006

**Arc all authentic documents.**

**IN TESTIMONY WHEREOF** I have hereunto set my hand and affixed my seal of office in Belize City, Belize this 3rd day of May, 2006.

  
N. V. Dujon




REGISTRATION

(Convention de la ...)

Country Belize  
Public Document Certificate  
Has been signed by Nicholas V. Dujon  
acting as Notary Public  
Bearing the Seal of Notary Public

at Beliz City 03.05.06  
by Edmund O. Pennil  
Under No 2972/2006  
9. Seal 10. Signature



*[Signature]*  
REGISTRAR GENERAL

BELIZE CITY, BELIZE

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1990  
(No. 9 of 1990)

## Certificate of Incorporation

*The undersigned, Registrar of International Business Companies, HEREBY  
CERTIFIES, pursuant to Section 14(3) of The International Business Companies Act, that  
all the requirements of said Act in respect of incorporation have been complied with.*


MS INVEST INC.

No. 51,923

*is incorporated in Belize City, Belize as an International Business Company*

this 3rd day of May, two thousand six

*GIVEN under my hand and Seal in Belize City, Belize.*



  
DEPUTY REGISTRAR OF INTERNATIONAL  
BUSINESS COMPANIES

**RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO THE MEMORANDUM  
AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF  
MS INVEST INC.**

Nicolas Vitalis Dujon - Director **Belize International Trust Corporation Limited**, being the Subscriber to Memorandum and Articles of Association of **MS INVEST INC.** (hereinafter called "the company")  
do hereby resolve as follows:

**APPOINTMENT OF DIRECTORS**

Pursuant to Paragraph 9.1 of the Articles of Association the following person(s) is/are appointed as first director(s) of the company:

Georgy Malkov  
Passport 62 № 3786917

**LOCAL REPRESENTATIVE AGENT**

Nicolas Vitalis Dujon of **Belize International Trust Corporation Limited** be and hereby appointed as local representative agent of "the company".


**REGISTERED OFFICE**

The registered office of "the company" be situated at #24 Tangerine Street, Belmopan, Belize, Central District.

**DATED** the 3rd day of May, 2006


**SUBSCRIBER**

  
\_\_\_\_\_  
Nicolas Vitalis Dujon  
Director  
**Belize International Trust Corporation Limited**

**WITNESSES**  
  
\_\_\_\_\_  
M. Squires  
Secretary

**READ AND SUBSCRIBED** at Belize City this 3rd day of May, 2006

me

  
\_\_\_\_\_  
Nicolas Vitalis Dujon  
Public



THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 2000

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF  
MS INVEST INC.

1. INTERPRETATION

In these Articles, if not inconsistent with the subject or context, the words and the expressions standing in the first column of the following table shall bear the meanings set opposite them respectively in the second column thereof:

EXPRESSIONS:

MEANINGS:

1.1 Capital

The sum of the aggregate par value of all out-standing shares with par value of the Company and shares with par value held by the Company as treasury shares plus.

1.1.1 the aggregate of the amounts designated as capital of all out- standing shares without par value of the Company and shares without par value held by the company as treasury shares, and

1.1.2 the amounts as are from time to time transferred from surplus to capital by a resolution of directors

1.2 Member

A person who holds shares in the Company.

1.3 Person

An individual, a corporation, a trust, the estate of a deceased individual, a partner-ship or an unincorporated association of persons.

1.4

1.4.1 a resolution approved at a duly constituted meeting of the company or of a committee of directors of the company by the affirmative vote of a simple majority of the directors present who voted and did not abstain where the meeting was called on proper notice or, if on short notice, if those directors not present have waived notice; or

1.4.2 a resolution consented to in writing by all directors or of all members of the committee, as the case may be.

1.5 Resolution of members

1.5.1 A resolution approved at a duly constituted meeting of the members of the company by the affirmative vote of

1.5.1.1 a simple majority of the votes of the shares which were present at the meeting and were voted and not abstained; or

1.5.1.2 a simple majority of the votes of each class or series of shares which were present at the meeting and entitled to vote thereon as a class or series and were voted and not abstained and of a simple majority of the votes of the remaining shares entitled to vote thereon which were present at the meeting and were voted and not abstained; or

1.5.2 A resolution consented to in writing by

1.5.2.1 an absolute majority of the votes; of each class or series of shares entitled to vote thereon; or

1.5.2.2 an absolute majority of the votes of each class or series of shares entitled to vote thereon as a class or series and of an absolute majority of the votes of the remaining shares entitled to vote thereon:

Securities

Shares and debt obligations of every kind, and options, warrants and rights to acquire shares or debt obligations.

Surplus

The excess, if any, at the time of the determination of the total assets of the Company over the aggregate of its total liabilities as shown in its books of accounts, plus the Company's capital

The Memorandum

The Memorandum and Articles of Association of the Company as originally framed or as from time to time amended.

The Act

The International Business Companies Act (No. 270 of 2000)

The Seal

The Common Seal of the Company

These Articles

These Articles of Association originally framed or as from time amended.

Treasury Shares

Shares in the Company that were previously issued but were repurchased redeemed or other-wise acquired by the Company and not canceled, or

"Written" or any term of like import includes words typewritten, printed, painted, engraved, lithographed, photographed or represented or reproduced by any mode or representing or reproducing words in a visible form, including telex, telegram, cable or other form of writing produced by electronic communication.

Save as aforesaid any words or expressions defined in the Act shall bear the same meaning in these Articles.

Whenever the singular or plural number, or the masculine, feminine or neuter gender is used in these Articles, it shall equally, where the context admits, include the others.

A reference in these Articles to voting in relation to shares shall be construed as a reference to voting by members holding the shares except that it is the votes allocated to shares that shall be counted and not the number of members who actually voted and a reference to shares being present at and meeting shall be given a corresponding construction.

A reference to money in these Articles is a reference to the currency of the United States of America unless otherwise stated.

### REGISTERED SHARES

The company shall issue to every member holding registered shares in the Company a certificate signed by a director or officer of the Company and under the Seal specifying the share or shares held by him.

Any member receiving a share certificate for registered shares shall indemnify and hold the Company and its directors and officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by reason of the wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession thereof. If a share certificate for registered shares is worn out or lost it may be renewed on production of the worn out certificate or on satisfactory proof of its loss together with such indemnity as may be required by a resolution of directors.

If several persons are registered as joint holders of any shares, any one of such persons may be given an effectual receipt for any dividend payable in respect of such shares.

### BEARER SHARES

Subject to a request for the issue of bearer shares and to the payment of the appropriate consideration for the shares to be issued, the company may, to the extent authorised by the Memorandum, issue bearer shares to, and at the expense of, such person as shall be specified in their request. The company may also, upon receiving a request in writing accompanied by the share certificates for the shares in question, exchange registered shares for bearer shares or may exchange bearer shares for registered shares. Such request served on the Company by the holder of bearer shares shall specify the name and address of the person to be registered and unless the request is delivered in person by the bearer shall be authenticated as hereinafter provided. Such request served on the Company by the holder of bearer shares shall also be accompanied by any coupons or talons which at the date of such delivery have not become due for payments of dividends or any other distribution by the Company to the holders of such shares. Following such exchange the share certificate relating to the exchanged shares shall be delivered as directed by the member requesting the exchange.

Bearer share certificates shall be issued in compliance with Section 27(2) (a) or (b) of the Act and shall state that the bearer is entitled to the shares therein specified, and may provide by coupons, talons, or otherwise for the payment of dividends or other monies on the shares included therein.

Subject to the provisions of the Act and of these Articles the bearer of a bearer share certificate shall be deemed to be a member of the Company and shall be entitled to the same rights and privileges as he would have had if his name had been included in the share register of the Company as the holder of the shares.

Subject to any specific provisions in these Articles, in order to exercise his rights as a member of the Company, the bearer of a bearer share certificate shall produce the bearer share certificate as evidence of his membership of the Company. Without prejudice to the generality of the foregoing, the following rights may be exercised in the following manner;

- 3.4.1 for the purpose of exercising his voting rights at a meeting, the bearer of a bearer share certificate shall produce such certificate to the chairman of the meeting.
- 3.4.2 for the purpose of exercising his vote on a resolution in writing, the bearer of a bearer share certificate shall cause his signature to any such resolution to be authenticated as hereinafter set forth;
- 3.4.3 for the purpose of requisitioning a meeting of members the bearer of a bearer share certificate shall address his requisition to the directors and his signature thereon shall be duly authenticated as hereinafter provided; and
- 3.4.4 for the purpose of receiving dividends, the bearer of the bearer share certificate shall present at such places as may be designated by the directors any coupons or talons issued for such purpose, or shall present the bearer share certificate to any agent authorised to pay dividends.

The signature of a bearer of a bearer share certificate shall be deemed to be duly authenticated if the bearer of the bearer share certificate shall produce such certificate to a notary public (HEREINAFTER REFERRED TO AS AN "AUTHORISED PERSON") AND IF THE AUTHORISED PERSON SHALL ENDORSE THE DOCUMENT BEARING SUCH SIGNATURE WITH A STATEMENT

- 3.5.1 identifying the bearer share certificate produced to him by number and date and specifying the number of shares and the class of shares (if appropriate) comprised therein AND ATTACHING A COPY THEREOF TO SAID AUTHENTICATED DOCUMENT.
- 3.5.2 confirming that the signature of the bearer of the bearer share certificate was subscribed in his presence and that if the bearer is representing a body corporate he has so acknowledged and has produced satisfactory evidence thereof.

Notwithstanding any other provisions of these Articles, at anytime the bearer of a bearer share certificate may deliver the certificate for such shares into the custody of the Company at its registered office, whereupon the Company shall issue a receipt therefor under the Seal signed by a director or officer identifying by name and address the person delivering such certificate and specifying the date and number of bearer share certificates so deposited and the number of shares comprised therein. Any such receipt may be used by the person named therein for the purpose of exercising the rights vested in the shares represented by the bearer share certificate so deposited including the right to appoint a proxy. Any bearer share certificate so deposited shall be returned

to the person named in the receipt, or his personal representative if such person be dead and thereupon the receipt issued therefor shall be of no further effect whatsoever and shall be returned to the Company for cancellation or, if it has been lost or mislaid, such indemnity as may be required by resolution of directors shall be given to the Company.

The bearer of a bearer share certificate shall for all purposes be deemed to be the owners of the shares comprised in such certificate and in no circumstances shall the Company or the chairman of any meeting of members or the Company's registrars or any director or officer of the Company or any authorised person be obliged to inquire into the circumstances whereby a bearer share certificate came into the hands of the bearer thereof, or to question the validity or authenticity of any action taken by the bearer of a bearer share certificate whose signature has been authenticated as provided herein.

If the bearer of a bearer share certificate shall be a corporation, then all the rights exercisable by virtue of such shareholding may be exercised by an individual duly authorised to represent the corporation but unless such individual shall acknowledge that he is representing a corporation and shall produce upon request satisfactory evidence that he is duly authorised to represent the corporation, the individual shall for all purposes hereof be regarded as the holder of the shares in any bearer share certificate held by him.

The directors may provide for payment of dividends to the holders of bearer shares by coupons or talons and in such event the coupons or talons shall be in such form and payable at such time and in such place or places as the directors shall resolve. The Company shall be entitled to recognise the absolute right of the bearer of any coupon or talon, issued as aforesaid to payment of the dividend to which it relates and delivery of the coupon or talon to the Company or its agents shall constitute in all respects a good discharge of the Company in respect of such dividend.

If any bearer share certificate, coupons or talon be worn out or defaced, the MEMBERS may upon the surrender hereof for cancellation, issue a new one in its stead, and if any bearer share certificate, coupon or talon be lost or destroyed, the MEMBER may upon the loss or destruction being established to their satisfaction and upon such indemnity being given to the Company as it shall by resolution of MEMBERS determine, issue a new bearer share certificate in its stead, and in either case on payment of such sum as the Company may from time to time by resolution of MEMBERS determine. In case of loss or destruction the person to whom such new bearer share certificates, coupon or talon is issued shall also bear and pay to the Company all expenses incidental to the investigation by the Company of the evidence of such loss or destruction and to such indemnity.

#### SHARES, AUTHORISED CAPITAL AND CAPITAL

Subject to the provision of these Articles the unissued shares of the Company shall be at the disposal of the directors who may without prejudice to any rights previously conferred on the holders of any existing shares or class or series of shares, offer, allot, grant options over or otherwise dispose of the shares to such persons at such times and upon such terms and conditions as the Company may by resolution of directors determine.

Shares in the Company shall be issued for money, services rendered, personal property, an estate in real property, a promissory note or other binding obligation to contribute money or property or any combination of the foregoing as shall be determined by a resolution of directors.

Shares in the Company may be issued for such amount of consideration as the directors may from time to time by resolution of directors determine, except that in the case of shares with par value, the amount shall not be less than the par value and in the absence of fraud the decision of the directors as to the value of the consideration received by the company in respect of the issue is conclusive unless a question of law is involved. The consideration in respect of the shares constituted capital to the extent of the par value and the excess constitutes surplus.

A share issued by the Company upon conversion of, or in exchange for another share or a debt obligation or other security in the Company shall be treated for all purposes as having been issued for money equal to the consideration received or deemed to have been received by the Company in respect of the other share, debt obligation or security.

Treasury shares may be disposed of by the Company on such terms and conditions (not otherwise inconsistent with these Articles) as the Company may by resolution of directors determine.

The Company may issue fractions of a share and a fractional share shall have the same corresponding fractional liabilities, limitations, preferences, privileges, qualifications, restrictions, rights and other attributes of the whole share of the same class or

Upon the issue by the Company of a share without par value, the consideration in respect of the share constitutes capital to the extent designated by the directors, and the excess constitutes surplus, except that the directors must designate as capital an amount of the consideration that is at least equal to the amount that the share is entitled to as a preference, if any, in the assets of the Company upon liquidation of the Company.

The Company may purchase, redeem or otherwise acquire and hold its own shares but no purchase, redemption or other acquisition which shall constitute a reduction in capital shall be made except in compliance with Regulations 7.4 and 7.5.

Shares that the Company purchases, redeems or otherwise acquires pursuant to Regulation 4.8 may be canceled or held as treasury shares unless the shares are purchased, redeemed or otherwise acquired out of capital and would otherwise infringe upon the requirements of Regulations 7.4 and 7.5, or to extent that such shares are in excess of 80 percent of the issued shares of the Company, in which case they shall be canceled but they shall be available for reissue. Upon the cancellation of a share, the amount included as capital of the Company with respect to that share shall be deducted from the capital of the company.

The directors of the Company shall cause to be kept a share register containing:

4.10.1 The names and addresses of the persons who hold registered shares in the company;

4.10.2 the number of each class and series of registered shares held by each person

4.10.3 the date on which the name of each person was entered in the share register;

4.10.4 in the case of shares issued to bearer, the total number of each class and series of shares issued to bearer; and

4.10.5 with respect to each certificate issued to bearer:

(i) the identifying number of the certificate;

(ii) The number of each class or series of shares issued to bearer specified therein; and

(iii) the date of issue of the certificate: but the Company may delete from the register information relating to person who are no longer members or information relating to shares issued to bearer that have been canceled.

The share register may be in any form approved by the directors, including magnetic, electronics or other data storage form, so long as legible evidence of its contents may be produced.

A copy of the share register, commencing from the date of the registration of the Company, shall be kept at the registered office of the Company.

#### TRANSFER OF SHARES

Subject to any limitations in the Memorandum, registered shares in the Company may be transferred by a written instrument of transfer signed by the transferor and containing the name and address of the transferee, but in the absence of such written instrument of transfer the directors may accept such evidence of a transfer of shares as they consider appropriate.

The Company shall not be required to treat a transferee of a registered share in the Company as a member until the transferor's name has been entered in the share register.

Subject to any limitations in the Memorandum, the Company must on the application of the transferor or transferee of a registered share in the Company enter in the share register the name of the transferor of the share save that the registration of transfers may be suspended and the share register closed at such times and for such period as the Company may from time to time by resolution of directors determine provided always that such registration shall not be suspended and the share register closed for more than 60 days in any period of 12 months.

#### TRANSMISSION OF SHARES

The executor or administrator of a deceased member, the guardian of an incompetent member or the trustee of a bankrupt member shall be the only person recognised by the Company as having any title to his share but they shall not be entitled to exercise any rights as a member of the Company until they have proceeded as set forth in the next two regulations.

Any person becoming entitled by operation of law or otherwise to a share or shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any member may be registered as a member upon such evidence being produced as may reasonably be required by the directors. An application by any such person to be registered as a member shall be deemed to be transfer of shares of the deceased, incompetent or bankrupt member and the directors shall treat it as such.

Any person who has become entitled to a share or shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any member may, instead of being registered himself, request in writing that some person to be named by him be registered as the transferee of such share or shares and such request shall likewise be treated as if it were a transfer.

What amounts to incompetence on the part of a person is a matter to be determined by the court having regard to all the relevant evidence and the circumstances of the case.

### REDUCTION OR INCREASE IN AUTHORISED CAPITAL

The Company may by resolution of directors amend the Memorandum to increase or reduce its authorised capital and in connection therewith the Company may in respect of any unissued shares increase or reduce the number of shares, increase or reduce the par value of any shares or effect any combination of the foregoing.

The Company may amend the Memorandum to:

- 7.2.1 divide the shares, including issued shares, of a class and series into a larger number of shares of the same class or series; or
- 7.2.2 combine the shares, including issued shares, of a class or series into a smaller number of shares of the same class or series; provided, however, that where shares are divided or combined under 7.2.1 and 7.2.2 of the Regulations, the aggregate par value of the new shares must be equal to the aggregate par value of the original shares.

The capital of the Company may by a resolution of directors be increased by transferring an amount of the surplus of the Company to capital and, subject to the provisions of Regulations 7.4 and 7.5 the capital of the Company may be reduced by transferring an amount of the capital of the company to surplus.

No reduction of capital shall be effected that reduces the capital of the Company to an amount that immediately after the reduction is less than the aggregate par value of all outstanding shares with par value and all shares with par value held by the Company as treasury shares and the aggregate of the amount designated as capital of all outstanding shares without par value and all shares without par value held by the Company as treasury shares that are entitled to a preference, if any, in the assets of the Company upon liquidation of the Company.

No reduction of capital shall be effected unless the directors determine that immediately after the reduction the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary



course of its business and that the realizable assets of the Company will not be less than its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in the books of the Company, and its remaining capital, and, in the absence of fraud, the decision of the directors as to the realizable value of the assets of the Company is conclusive, unless a question of law is involved.

Where the Company reduces its capital the Company may:

- 7.6.1 return its members any amount received by the Company upon the issue of any of its shares;
- 7.6.2 purchase, redeem or otherwise acquire its shares out of capital; or
- 7.6.3 cancel any capital that is lost or not represented by assets having a realizable value.

### MEETING AND CONSENTS OF MEMBERS

The directors of the Company may convene meeting of the members of the Company at such times and in such manner and places within or outside Belize as the directors consider necessary or desirable.

Upon the written request of members holding 10 per cent or more of the outstanding voting shares in the Company the directors shall convene a meeting of members.

The directors shall give not less than TWENTY-ONE days WRITTEN notice of meetings of members to those persons whose names on the date the notice is given appear as members in the share register of the Company.

A meeting of members held in contravention of the requirement in Regulation 8.3 is valid.

8.4.1 If members holding not less than 90 per cent of the total number of shares entitled to vote on all matters to be considered at the meeting, or 90 per cent of the votes of each class or series of shares whether members are entitled to vote thereon as a class or series together with not less than a 90 per cent majority of the remaining votes, have agreed to shorter notice of the meeting; or

8.4.2 If all the members holding shares entitled to vote on all or any matters to be considered at the meeting have waived notice of the meeting and for this purpose presence at the meeting shall be deemed to constitute waiver.

The inadvertent failure of the directors to give notice of a meeting to a member, or the fact that a member has not received notice, does not invalidate the meeting.

A member may be represented at a meeting of members by a proxy who may speak and vote on behalf of the member.

The instrument appointing a proxy shall be produced at the place appointed for the meeting

before the time for holding the meeting at which the person named in such instrument proposes to vote.

An instrument appointing a proxy shall be in substantially the following form or such other form as the chairman of the meeting shall accept as properly evidencing the wishes of the member appointing a proxy.

\_\_\_\_\_ member of the above Company with shares HEREBY APPOINT

\_\_\_\_\_ or failing him \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ to be my/our proxy to vote

at the meeting of members to be held on the \_\_\_\_\_ day

any at any adjournment thereof.

(restrictions on voting to be inserted here)

at this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

Member

The following shall apply in respect of joint ownership of shares:

8.0.1 If two or more persons hold shares jointly each of them may be present in person or by proxy at a meeting of members and may speak as a member;

8.0.2 If only one of the joint owners is present in person or by proxy he may vote on behalf of all joint owners; and

8.0.3 If two or more of the joint owners are present in person or by proxy they must vote as one.

A member shall be deemed to be present at a meeting of members if he participates by telephone or other electronic means and all members participating in the meeting are able to hear each other.

A meeting of members is duly constituted if, at the commencement of the meeting, there are present in person or by proxy not less than FIFTY-ONE PER CENT of the votes of the shares or class or series of shares entitled to vote on resolutions of members to be considered at the meeting. If a quorum be present, notwithstanding the fact that such quorum may be represented by only one person then such person may resolve any matter and a certificate signed by such

person accompanied where such person be a proxy by a copy of the proxy forms shall constitute a valid resolution of members.

At every meeting of members, the Chairman of the Board of Directors shall preside as chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board of Directors or the Chairman of Board of Directors is not present at the meeting, the members present shall choose someone of their number to be a chairman. If the members are unable to choose a chairman for any reason, then the person representing the greatest number of voting shares present in person or by prescribed form of proxy at the meeting shall preside as chairman failing which the oldest individual member or representative of a member present shall take the chair provided that the Chairman shall not have a casting vote where the votes are equal.

The chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to time, and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

At any meeting of the members the chairman shall be responsible for deciding in such manner as he shall consider appropriate whether any resolution has been carried or not and the result of his decision shall be announced to the meeting and recorded in the minutes thereof. If the chairman shall have any doubt as to the outcome of any resolution put to the vote, he shall cause a poll to be taken of all votes cast upon such resolution, but if the chairman shall fail to take a poll then any member present in person or by proxy who disputes the announcement by the chairman of the result of any vote may immediately following such announcement demand that a poll be taken at and the chairman shall there upon cause a poll to be taken. If a poll is taken at any meeting, the result thereof shall be duly recorded in the minutes of the meeting by the chairman.

Any person other than an individual shall be regarded as one member and subject to Regulation 8.17 the right of any individual to speak for or represent such member shall be determined by the law of the jurisdiction where, and by the documents by which the person is constituted or derives its existence. In case of doubt, the directors may in good faith seek legal advice from any qualified person and unless and until a court of competent jurisdiction shall otherwise rule, the directors may comply and not upon such advice without incurring any liability to any member.

Any person other than an individual which is a member of the company may by resolution of its directors or other governing body authorise such persons as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Company or of any class of members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the person which he represents as that person could exercise if it were an individual member of the Company.

The chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy or on behalf of any person other than an individual may call for a notarially certified copy of such proxy or authority which shall be produced within 7 days of being so requested or the votes cast by such proxy or on behalf of such person shall be disregarded.

Directors of the company may attend and speak at any meeting of members of the Company and at any separate meeting of the holders of any class or series of shares in the Company.

## DIRECTORS

The first directors of the Company shall be elected by the subscribers to the Memorandum; and thereafter, the directors shall be elected by the members for such terms as the members determine.

The minimum number of directors shall be one and the maximum number shall be seven.

Each director shall hold office for the term, if any, fixed by resolution of members or until his earlier death, resignation or removal.

A director may be removed from office, with or without cause, by a resolution of members.

A director may resign his office by giving written notice of his resignation to the Company and the resignation shall have effect from the date the notice is received by the company or from such later date as may be specified in the notice.

A vacancy in the Board of Directors may be filled by a resolution of MEMBERS.

The emoluments of directors with respect to services to be rendered in any capacity to the Company shall be fixed by resolution of the members.

A director shall not require a share qualification, and may be an individual or a company.

## POWERS OF DIRECTORS

The business and affairs of the Company shall be managed by the directors who will pay all expenses incurred preliminary to and in conjunction with the formation and registration of the Company and may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by the Memorandum or these Articles required to be exercised by the members of the Company, subject to any delegation of such powers as may be authorised by these Articles and to such requirements as may be prescribed by a resolution of members; but no requirement made by a resolution of members shall prevail if it be inconsistent with these Articles nor shall such requirement invalidate any prior act of the directors which would have been valid if such requirement had not been made.

The directors may, by a resolution of directors, appoint any person, including a person who is a director, to be an officer or agent of the company.

Every officer or agent of the Company has such powers and authority of the directors, including the power to affix the Seal, as are set forth in these Articles or in the resolution of directors appointing the officer or agent, except that no officer or agent has any power or authority with respect to fixing the emoluments of directors.

Any director which is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of representing it at a meeting of the Board of Directors or with respect to unanimous written consents.

continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, save that if their number is reduced below the number fixed by or pursuant to these Articles as the necessary condition for a meeting of directors, the continuing directors or director may act only for the purpose of appointing directors to fill any vacancy that has arisen or summoning a meeting of directors.

Cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise authenticated, as the case may be, in such manner as shall from time to time be determined by the resolutions of the MEMBERS.

### MEETINGS OF DIRECTORS

The directors of the Company or any committee thereof may meet at such times and in such places within or without Belize as the directors may determine to be necessary or advisable.

A director shall be deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other electronic means and all directors participating in the meeting are able to hear each other.

A director shall be given not less than 7 days notice of meetings of directors, but a meeting of directors held without 7 days notice having been given to all directors shall be valid if all the directors entitled to vote at the meeting who do not attend waive notice of the meeting. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the notice, does not invalidate the meeting.

A director may by written instrument appoint an alternate who need not be a director and an alternate is entitled to attend meetings in the absence of the director who appointed him and to vote or consent in the place of the director.

A meeting of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one half of the total number of directors, unless there are only two directors in which case the quorum shall be two.

If the Company shall have only one director the provisions herein contained for meetings of the directors shall not apply but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters as are not by the Act or by the Memorandum or by these Articles required to be exercised by the members of the Company and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of directors. Such a note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.

At every meeting of the directors the Chairman of the Board of Directors shall preside as Chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board of directors or if the Chairman of the Board of Directors shall preside. If there is no Vice Chairman of the Board of Directors or if the Vice Chairman of the Board of Directors is not present at the meeting the directors shall choose someone of their number to be the Chairman of the meeting.

The directors shall cause the following corporate records to be kept:

- 11.8.1 minutes of all meetings of directors, members, committees of directors, committees of officers and committees of members;
- 11.8.2 copies of all resolutions consented to by directors, members, committees of directors, committees of officers and committees of members; and
- 11.8.3 such other accounts and records as the directors by resolution of the directors consider necessary or desirable in order to reflect the financial position of the company.

The books, records and minutes shall be kept at the registered office of the company or at such other place as the director determine.

10 The directors may, by a resolution of directors, designate one or more committees, each comprising of one or more directors.

11 Each committee of directors has such powers and authorities of the directors, including the power and the authority to affix Seal, as are set forth in the resolution of directors establishing the committee, except that no committee has any power or authority either to amend the Memorandum or these Articles or with respect to the matters requiring a resolution of directors under Regulations 9.6, 9.7 and 10.2.

12 The meetings and proceedings of each committee of directors consisting of two or more directors shall be governed mutatis by the provisions of these Articles regulating the proceedings of directors so far as the same are not superseded by any provisions in the resolution establishing the committee.

## OFFICERS

1 The company may by resolution of the directors or members appoint officers of the Company at such times as shall be considered necessary or expedient. Such officers may consist of a Chairman of the Board of directors, a Vice Chairman of the Board of Directors, President and one or more Vice Presidents. Secretaries and Treasurers and such other officers as may from time to time be deemed desirable. Any number of offices may be held by the same person.

2 The officers shall perform such duties as shall be prescribed at the time of their appointment subject to any modification in such duties as may be prescribed thereafter by resolution of directors or resolution members, but in the absence of any specific allocation of duties it shall be the responsibility of the chairman of the Board of Directors to preside at meeting of directors and members, the Vice Chairman to act in the absence of the Chairman, the President to manage the day to day affairs of the Company, the Vice President to act in order of seniority in the absence of the President but otherwise to perform such duties as may be delegated to them by the President, the Secretaries to maintain the shares register, minute books and records (other than financial records) of the Company and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the Company by applicable law, and the Treasurer to be responsible for the financial affairs of the company.

The emoluments of all officers shall be fixed by resolution of the directors.

The officers of the company shall hold office until their successors are duly elected and qualified, but any officer elected or appointed as mentioned in paragraph 12.1 hereof may be removed at any time, with or without cause, by resolution of directors or the members. Any vacancy occurring in any office of the Company may be filled by resolution of directors/or the members.

## INDEMNIFICATION

Subject to Regulation 14.2 the Company may indemnify against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts paid in settlement and reasonably incurred in connection with legal, administrative or investigative proceedings, any person who:

- 13.1.1 is or was a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed proceedings, whether civil, criminal, administrative or investigative, by reason of the fact that the person is or was a director, an officer or a liquidator of the company; and
- 13.1.2 is or was, at the request of the company, serving as a director, officer or liquidator of, or in any other capacity is or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other enterprise.

Regulation 13.1 only applies to a person referred to in that Regulation if the person acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the company and, in the case of criminal proceedings, the person had no reasonable cause to believe that his conduct was unlawful.

The decision of the directors as to whether the person acted honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company and as to whether the person had no reasonable cause to believe that his conduct was unlawful is, in the absence of fraud, sufficient for the purposes of these Articles, unless a question of law is involved.

The termination of any proceedings by any judgment, order, settlement, conviction or the entering of a nolle prosequi does not, by itself, create a presumption that the person did not act honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company or that the person had reasonable cause to believe that his conduct was unlawful.

If a person referred to in Regulation 14.1 has been successful in defence of any proceedings referred to in that Regulation the person is entitled to be indemnified against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts paid in settlement and reasonably incurred by the person in connection with the proceedings.

The Company may purchase and maintain insurance in relation to any person who is or was a director, an officer or a liquidator of the Company, or who at the request of the Company is or was serving as a director, an officer or a liquidator of, or in any other capacity is or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other enterprise, against all liability

asserted against the person and incurred by the person in that capacity, whether or not the Company has or would have had the power to indemnify the person against the liability under Regulation 14.1

### SEAL

The company shall have a company seal, and an imprint shall be kept at the registered office of the Company. The directors shall provide for the safe custody of the Seal. The Seal when affixed to any written instrument shall be witnessed by a director or any other person so authorised from time to time by resolution of directors. The director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the Seal had been affixed to such instrument and it shall have the same force and validity as if the Seal had been affixed to such instrument and the same had been signed as hereinbefore described.

### DIVIDENDS

The company may by resolution of directors declare and pay dividends in money, shares or other property but dividends shall only be declared and paid out of surplus. In the event that dividends are paid in specie the directors shall have responsibility for establishing and recording in the resolution of directors authorizing the dividends, a fair and proper value for the assets to be so distributed.

The directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the directors to be justified by the profits of the Company.

The directors may, before declaring any dividend, set aside out of the profits of the Company such sum as they think proper as a reserve fund upon such securities as they may select.

No dividends shall be declared and paid unless the directors determine that immediately after the payment of the dividend the Company will be able to satisfy its liabilities, as they become due in the ordinary course of its business and the reasonable value of the assets of the Company will not be less than the sum of its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in its books of account, and its capital. In the absence of fraud, the decision of the directors as to the reasonable value of the assets of the Company is conclusive, unless a question of law is involved.

Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each member in manner hereinafter mentioned and all dividends unclaimed for three years after having been declared may be forfeited by resolution of directors for the benefit of the Company.

No dividend shall bear interest as against the Company and no dividend shall be paid on shares described in Regulation 4.10

A share issued as a dividend by the Company shall be treated for all purposes as having been issued for money equal to the surplus that is transferred to capital upon the issued of the share.

In the case of a dividend of authorised but unissued shares with par value, an amount equal



to the aggregate par value of the shares shall be transferred from surplus to capital at the time of the distribution.

- 15.9 In the case of a dividend of authorised but unissued shares without par value, the amount designated by the directors shall be transferred from surplus to capital at the time of the distribution, except that the directors must designate as capital an amount that is at least equal to the amount that the shares are entitled to as a preference, if any, in the assets of the Company upon liquidation of the Company.

## 16. ACCOUNTS

The company shall keep such accounts and records as the directors of the Company consider necessary or desirable in order to reflect the financial position of the company.

## 17. AUDIT

- 17.1 The Company may by resolution of members call for the accounts to be examined by auditors.

- 17.2 The first auditors shall be appointed by resolution of directors; subsequent auditors shall be appointed by a resolution of members.

- 17.3 The auditors may be members of the Company but no director or other officer shall be legible to be an auditor of the Company during his continuance in office.

- 17.4 The remuneration of the auditors of the company:

17.4.1 In the case of auditors appointed by the directors, may be fixed by resolution of directors.

17.4.2 Subject to the foregoing, shall be fixed by resolution of members or in such manner as the Company may by resolution of members determine

- 17.5 The auditors shall examine each profit and loss account and balance sheet required to be served on every member of the Company or laid before a meeting of the members of the Company and shall in a written report whether or not:

17.5.1 in their opinion the profit and loss account and balance sheet give a true and fair view respectively of the profit and loss account for the period covered by the accounts, and to the state of affairs of the Company at the end of that period.

17.5.2 all the information and explanations required by the auditors have been obtained.

- 17.6 The report of the auditors shall be annexed to the accounts and shall be read at the meeting of members at which the accounts are laid before the Company or shall be served on the members.

- 17.7 Every auditor of the Company shall be entitled to receive notice of, and to attend any meeting of members of the company at which the Company's profit and loss accounts and balance sheet are to be presented.

## NOTICES

1 Any notice, information or written statement to be given by the Company to members must be served in the case of members holding registered shares by mail addressed to each member at the address shown in the share register and, in the case of members holding shares issued to bearer, in the manner provided in the Memorandum.

2 Any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the company may be served by leaving it, or by sending it by registered mail addressed to the Company, as its registered office, or by leaving it with, or by sending it by registered mail to, the registered agent of the Company.

3 Service of any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the company may be proved by showing that the summons, notice, order, document, process, information or written statement was mailed in such time as to admit to its being delivered in the normal course of delivery within the period prescribed for service and was correctly addressed and the postage was prepaid.

## PENSION AND SUPERANNUATION FUNDS

The Directors may establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any non-contributory or contributory pensions or superannuation funds for the benefit of, and give or procure the giving of donations, gratuities, pensions, allowances, or emoluments to any person who are or were at any time in the employment or service of the company or any company which is a subsidiary of the Company or is allied to or associated with the Company or with any such subsidiary, or who are or were at any time directors or officers of the Company or of any such other company as aforesaid or who hold or held any salaried employment or office in the Company of such other company, or any person in whose welfare the Company or any such other company as aforesaid is or has been at any time interested, and to the wives, widows, families, and dependants of any such person, and may make payments for or towards the insurance of any such person as aforesaid, and may make payments for or towards the insurance of any or in conjunction with any such other company as aforesaid.

## ARBITRATION

Whenever any difference arises between the Company on the one hand and any of the members or their executors, administrators or assign on the other hand, touching the true intent and construction or the incidence or consequences of these Articles or of the Act, touching anything done or executed, omitted or suffered in the pursuance of the Act or touching any breach or alleged breach or otherwise relating to the premises or to these Articles, or to any Act or Act affecting the Company or to any of the affairs of the Company such difference shall, unless the parties agree to refer the same to a single arbitrator, be referred to two arbitrators shall before entering on the reference appoint an umpire.

if either party to this reference makes default in appointing an arbitrator or by way of substitution (in the event that an appointed arbitrator shall die, or of acting or refuse to act) for 10 days after the other party has given him notice to appoint the same, such other party may appoint arbitrator to act in the place of the arbitrator of the defaulting party.

21. VOLUNTARY WINDING UP AND DISSOLUTION

The Company may voluntarily commence to wind up and dissolve by a resolution of members, but if the Company has never issued shares it may voluntarily commence to wind up and dissolve by resolution of directors.

22. CONTINUATION

The company may by resolution of members or by resolution passed unanimously by all directors of the Company continue as a Company incorporated under the laws of a jurisdiction outside Belize in the manner provide under those laws.

23. AMENDMENTS


The Company may amend this Memorandum of Association by a resolution of its members.

For the purposes of incorporating an International Business Company under the laws of Belize the person(s) whose name(s) and address(s) appears below as the Subscriber hereby subscribes its name to this Memorandum of Association in the presence of the undersigned witness:

SUBSCRIBERS

Nicolas V Dujon  
Director  
Belize International Trust Corporation Limited  
1124 Tangerine Street  
Belmopan, Belize

WITNESS

  
Carol M. Squires  
1124 Tangerine Street  
Belmopan, Belize  
Secretary

DATED this 3rd day of May, 2006.

POTVRDA O OVJERI PREPISA

Notar Branislav Vukičević, sa sjedištem u Podgorici, ul. Slobode 47

na zahtjev Stojović Dragane

pisan rukopisom (grafinom olovkom, hemijskim olovkom i dr.)  
ili elektroničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 32 stranice i nalazi se kod podnosioca isprave.

Javna ili druga isprava je \_\_\_\_\_  
(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu


su \_\_\_\_\_  
(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru prepisa na 1 primjerku istovjetne isprave naplaćena je u iznosu od 42,95 eura. + PDV (21%) u iznosu od 9,01 eura, ukupno je naplaćena u iznosu od 51,96 eura.



Broj: OV 2494/2020

Dana 04.06.2020. godine

OVJERU IZVRŠIO  
Notar Branislav Vukičević



1000  
1000  
1000  
1000  
1000



POTVRDA O OVJERI PREPISA

Notar Branislav Vukičević, sa sjedištem u Podgorici, ul. Slobode 47

na zahtjev Dragane Stojović, ro

4,

podudaran sa njenim izvornikom koji je  
ispisan elektronskim sredstvom

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisalom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 33 stranice i nalazi se u arhivi ovog notara.

Javna ili druga isprava je

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu


su


(ispravljani, preinačeni, brisani, precrteni, umetnuti ili dodati)

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru prepisa na 1 primjerku istovjetne isprave naplaćena je u iznosu od 44,30 eura. + PDV (21%) u iznosu od 9,30 eura, ukupno je naplaćena u iznosu od 53,60 eura.

Broj: OV 5816/2020

Dana 22.09.2020.godine







**CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA**

Broj: 301233

U Podgorici, dana 22.09.2020.godine

Poreska uprava u Podgorici, na osnovu člana 102 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list RCG" br.056/14, 020/15, 040/16 i 037/17) rješavajući po zahtjevu broj 301233 od 22.09.2020.godine, koja se odnosi na povlačenje prijave za promjenu dijela stranog društva MS INVEST INC., broj 301218, a koji je podnjet od strane NATALIA GERASIMOVA, ovaj organ, postupajući po istom donosi

**RJEŠENJE**

Obustavlja se postupak pokrenut po prijavi za promjenu dijela stranog društva MS INVEST INC., na zahtjev podnosioca NATALIA GERASIMOVA

**Obrazloženje**

Dana 22.09.2020.godine, Centralnom registru privrednih subjekata je dostavljena prijava za promjenu dijela stranog društva MS INVEST INC.. Tom prilikom je uz propisani Obrazac dostavljena sljedeća dokumentacija: Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača, Odluka o promjeni ovlaštenog zastupnika., Odluka o promjeni direktora., Taksa za Poresku upravu, Punomoćje, Obrazac, Izjava.

Odredbama člana 102 stav 1 Zakona o upravnom postupku je precizirano da kad je upravni postupak pokrenut na zahtjev stranke, a stranka odustane od tog zahtjeva, jednopравни organ donijeće rješenje kojim se upravni postupak obustavlja, o čemu će obavijestiti protivnu stranku ako je ima.

Podnosilac zahtjeva je dana 22.09.2020.godine odustao od predmetne prijave za promjenu dijela stranog društva i preuzeo sljedeću dokumentaciju: Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača, Dokaz o uplaćenju naknade za upis u CRPS, Odluka o promjeni ovlaštenog zastupnika., Odluka o promjeni direktora., Punomoćje, Izjava.

Imajući u vidu da je podnosilac zahtjeva za povlačenje predmetne prijave lice koje je ovlašćeno da odustane od prijave i da je ovaj organ isto utvrdio na osnovu dostavljene dokumentacije, odlučeno je kao u dispozitivu.

*Preuzela Gerassimova Natalia 23.09.20  
Obustavljamo postupak 1/2 i preuzimamo  
original dokumente*





Sam. savjetnik I  
Marilja Vikić

**Pravna pouka:**

**Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa broj 832-3161017-60-Administrativna taksa.**

## OVLAŠĆENJE

Ja, Malkov Sergej [REDACTED]

[REDACTED] MS INVEST INC. BELIZE -  
DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA " Budva, Zavala bb, PIB 03316505, ovlašćujem  
Nataliju Gerasimovu [REDACTED]

1999 Moskva, da pripremi i potpiše svu dokumentaciju vezanu za promjenu registracije (promjena direktora, promjena ovlašćenog zastupnika i sl.) za „ MS INVEST INC. BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA “ Budva, Zavala bb, PIB 03316505 i podnese kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, kao i preuzme rješenje o promjeni registracije.

OVLAŠĆENJE se ne može prenositi na treća lica.

### POTPIS OVLASTIOCA

„ MS INVEST INC. BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA “ Budva,

Malkov Sergej  


*U Budvi, 21.09.2020. godine*



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 6 - 0014273 / 001  
PIB: 03316505

Datum registracije: 02.07.2020

### MS INVEST INC., BELIZE - DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA

Broj važeće registracije: /001

Telefon: +38268182545  
eMail: grasimovan2@gmail.com  
Web adresa:  
Datum zaključivanja ugovora: 05.06.2020  
Datum donošenja Odluke:  
Datum izmjene Odluke:  
Adresa obavljanja djelatnosti: ZAVALA BB BUDVA  
Adresa za prijem službene pošte: ZAVALA BB BUDVA  
Adresa sjedišta: ZAVALA BB BUDVA  
Pretežna djelatnost: 5590 Ostali smještaj  
Stari registarski broj:

**Matična kuća:**

MS INVEST INC

Registarski broj: Matični broj: 51,923

Adresa: 24 TANGÉRINE STREET BELIZE

**Lica u društvu:**

Licni podaci: SERGEN MALKOV

Uloga: Direktor dijela stranog društva - Neograničeno ()

Odgovornost: POJEDINAČNO -

→ P.P. Natalia

Grasimovan

Licni podaci: **IVAN SMOLOVIĆ** 2

Uloga: Lice ovlašćeno za zastupanje dijela stranog društva - Ograničeno (Djeluje kolektivno sa direktorom)

Odgovornost: KOLEKTIVNO - Sa direktorom društva,

---

Izdato: 22.09.2020 godine u 08:10h

**MP**

Načelnica

Slobodanka Nedović



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 301218

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NATALIA GERASIMOVA dostavio-la dokument za Promjena dijela stranog društva – DSD - MS INVEST INC. - DIO STRANOG DRUŠTVA iz BUDVA, registarski broj:60014273 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni direktora.

Odluka o promjeni ovlašćenog zastupnika.

Izjava

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Taksa za Poresku upravu

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 22.9.2020. god.

Podnosilac prijave

*Natalia Gerasimova N.*

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

# ZAHTEJEV ZA OBUSTAVU POSTUPKA

Na osnovu člana 102 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list RCG" br.056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), obavještavam Vas da odustajem od zahtjeva za registraciju

\*Upisati naziv /  
poslovno ime  
privrednog društva

MS INVEST INC. Belize-DIO STRANOG DRUŠTVA  
"BUOVA"

\*Upisati  
matični/registarski  
broj društva

03316505

\*Broj i datum  
PREDMETA

301218 OD 22.09.2020.GOD.

\*Dokumentacija  
koja se povlači

Odluka o promjeni direktora  
Odluka o promjeni ovlaštenog zastupnika  
IZJAVA  
Rješava Agencije za privredne registre osiroma  
TAKSA ZA PODOŠU  
PUNOMOĆJE

Podaci podnosioca Zahtjeva:

zastupnik

punomoćnik

\* Ime i prezime:

NATALIA GERASIMOVIC

\* JMB/ broj pasoša

\* Odričem se prava na žalbu

\_\_\_\_\_

( Potpis )

KONTAKT TELEFON

\_\_\_\_\_

POTPIS PODNOSIOCA

\_\_\_\_\_

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Natalia Gerasimova

Opš

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt – Dio stranog društva

Matični broj:

PIB 03316505

Registarski broj:

Puni naziv:

„MS Invest INC. Belize - dio stranog društva Budva“ Budva

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Naziv/alternativni naziv  
dijela stranog društva:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

## 2. PROMJENA PODATAKA O MATIČNOM DRUŠTVU

2.1. Oblik organizovanja:

2.2. Registarski broj:

2.3. Matični broj:


2.4. Naziv matičnog društva:

2.5. Država matičnog društva:

2.6. Mjesto matičnog društva:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**3. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA**

3.1. Opština:  3.2. Mjesto:   
 3.3. Ulica:  3.4. Broj:

**4. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

4.1. Država:   
 4.2. Opština:  4.3. Mjesto:   
 4.4. Ulica:  4.5. Broj:

**5. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

5.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru  
 5.2. Opština:  5.3. Mjesto:   
 5.4. Ulica:  5.5. Broj:

**6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

.

**7. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

7.1. Telefon: + 382   /



7.2. Fax: + 382   /

7.3. E-mail:

7.4. Adresa internet strane:  www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

## 9.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva Revizor Drugo

\* upisati status

9.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

9.3. Ime i prezime:

Smolović Ivan

9.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

9.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

9.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva


\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 9.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva  Revizor  Drugo

\* upisati status

9.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

9.3. Ime i prezime:

Smolović Ivan

9.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

9.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

9.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Sa osnivačem matičnog Društva i ovlaštenim zastupnikom


\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

**VRSTA PROMJENE**

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlašćenja

**9.1. Status**

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Lice ovlašćeno za zastupanje dijela stranog društva
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

**9.2. JMB:**

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

**9.3. Ime i prezime:**

Malkov Sergei

**9.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**9.5. Ovlašćenja u prometu**

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**9.6. Ovlašćen da djeluje**

- Pojedinačno
  - Kolektivno
- Upisati sa kim ako je kolektivno:
- Članovima organa upravljanja
  - Sekretarom društva
  - Direktorom društva
  -

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 8. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 9. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 9.1. Status

- Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Lice ovlašteno za zastupanje dijela stranog društva  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 9.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 9.3. Ime i prezime:

Malkov Sergei

## 9.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 9.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 9.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



10. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

10.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

